




Osnove voćarstva

Prof. Dr Pakeza Drkenda

Project number: 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP “This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Njeno veličanstvo
jagoda
Fragaria sp.



Jagoda- Fragaria sp.

- Skromnih uslova uzgoja, široko raširena vrsta
- Vrlo brzo stupa na rod i daje visoke, redovne i kvalitetne prinose –brz povrat kapitala
- Sukcesivno prispjeće plodova-nejednakovremeno zrenje
- Slaba transportabilnost plodova, veća ulaganja veći prinosi i zarada
- Prvo voće u sezoni
- Intenzivno radna kultura-ljudski rad
- Vrijedna sirovina za sve vidove prerade-naročito značajno zamrzavanje (roland ili blok, ili griz)

- Zbog specifičnog prijatnog' mirisa i ukusa i ranog prispjeća na tržište jagode su veoma cjenjeno voće. Javljuju se u prometu kao jagode za stonu potrošnju i za industrijsku preradu.
- Plodovi jagoda su veoma nježni i osjetljivi tako da dosta teško podnose transport i kod nas se uglavnom gaje u prigradskim rejonima.
- Jagode imaju izražen ukus i specifičnu aromu zavisno od sorte i stepena zrelosti. Plodovi mogu biti čvrsti ili nežni i veoma osjetljivi.
- Plodovi jagoda se smatraju sitnim ako im je prečnik ispod 15 mm, srednje krupnim ako je prečnik od 15—25 mm i krupnim ako prečnik iznosi preko 25 mm.

- Zavisno od sorte, plodovi jagoda mogu biti okruglastog, srgolikog ili duguljastog oblika, a boja može biti blijedocrvena, izrazito crvena, tamnocrvena. Na tržištu se najviše cijene jagode koje imaju plodove sa izraženom bojom i krupnoćom, svojstvenim za sortu, sa čvrstim voćnim mesom. Jagode sa neizraženom bojom i sa nerazvijenim plodovima, kao one čije je meso već omekšalo, teško mogu naći kupca. O tome treba voditi računa prilikom pripreme jagoda za tržište.
- Od hranljivih sastojaka jagode sadrže najviše ugljenih hidrata, uglavnom šećera (7%), belančevina (0,8%) i masti (0,6%); 100 grama jagoda daje 40 kalorija. U jagodama ima najviše vitamina C (60 mg) i nešto vitamina B1 (0,03 mg), B2 (0,05), PP (0,4 mg) računato na 100 grama plodova. Od mineralnih sastojaka najviše ima kalijuma, kalcijuma, fosfora, magnezijuma, gvožđa i dr. Količinski odnos kalcijum : fosfora je 1,15.

- Od vremena berbe umnogome zavisi kvalitet i trajnost jagoda. Prerano obrani plodovi nemaju odgovarajući kvalitet i sastav poslije berbe veoma loše dozrijevaju a gubici su veliki. Ako su plodovi prezreli i mekani veoma su osjetljivi na mehaničke povrede u toku berbe i prevoza do tržišta pa se veoma brzo kvare. Stoga jagode treba brati nešto ranije, pre nastupanja pune zrelosti: ako su otprilike $\frac{3}{4}$ površine plodova sa izraženim rumenilom, a svega oko $\frac{1}{4}$ površine je zelene boje. Osim toga, jagode prispjele za berbu imaju harmoničan slatko-nakiseo ukus a meso ploda je mirišljavo i nešto omekšalo.

- Jagode treba brati ujutru pre nego što se plodovi zagriju i to po suhom vremenu, a ne po kiši jer je onda brzo kvare. Pošto svi plodovi ne zriju odjednom, berbu treba obaviti najmanje dva do tri puta.
- Berba jagoda se obavlja ručno i to sa peteljkom i lisnatom čašicom, jer ako se peteljka odvoji onda se voćno meso povređuje i brzo kvari, pravilnik propisuje da jagode moraju biti sa čašicom i skraćenom peteljkom. Peteljka se zahvati prstima, palcem i kažiprstom, i noktom prekine ili se odsječe makazama bez šiljastih vrhova. Ovako ubrani plodovi se spuštaju u pripremljene korpice i to tako da se plodovi ne dodiruju prstima. S obzirom na veliku osjetljivost jagoda, potrebno je ubrane plodove stavljati u ambalažu u kojoj se i isporučuju, jer bi se presipanjem iz jednog pakovanja u drugo jagode veoma oštetile i gnječile. Zato je još u toku berbe potrebno izvršiti sortiranje po krupnoći, jer pravilnik propisuje i veličinu za jagode ekstra i I kvaliteta.
- Jagode, bilo da su ubrane ujutru ili poslije podne, pošto su se rashladile, treba do isporuke čuvati u hladnijim prostorijama ili makar u hladovini. jer svako zagrijavanje utiče na njihovu trajnost.

- je dozvoljeno da jagode I kvaliteta mogu imati do 2% kvarnih, a jagode II kvaliteta do 10% prezrelih plodova.
- Zrelim jagodama u prometu na malo smatraju se one koje imaju oblik, razvijenost u boju karakteristične za sortu i prijatan ukus i miris
- *Ekstra klasa*
- moraju imati oblik, razvijenost i boju karakteristične za odnosnu sortu, moraju biti bez ikakvih mana. sa čašicama i skraćenom peteljkom.
- Plodovi jagoda ekstra kvaliteta moraju biti bez čestica zemlje.
- Prečnik ploda krupnih i srednje krupnih sorti mora iznositi najmanje 30 mm, a ostalih — najmanje 20 mm.
- I klasa
- Plodovi jagoda ovog kvaliteta mogu biti sa sasvim neznatnim česticama zemlje. Prečnik ploda krupnih i srednje krupnih sorti mora iznositi najmanje 25 mm, a ostalih — najmanje 15 mm.
- U jedinici pakovanja može do 10% od težine jagoda odstupati od uslova propisanih za I kvalitet, s tim da u tih 10% može biti do 2% kvarnih plodova.
- II kvalitet. U jagode II kvaliteta razvrstavaju se svi plodovi koji ne ispunjavaju uslove propisane za ekstra i I kvalitet.
- Jagode II kvaliteta mogu imati manji prečnik od 15 mm. U jedinici pakovanja može do 20% plodova biti bez čašice i peteljki, kao 1 do 10% prezrelih plodova.

- Jagode su veoma osjetljivo voće pa se mora obratiti posebna pažnja kako prilikom berbe, tako i kasnije u toku transporta, skladištenja i izlaganja prodaji. Potrebno je da se jagode beru rano ujutru dok se još nisu zagrejale i da se plodovi u što kraćem roku transportuju na tržiste ili u komore za rashlađivanje, ako roba treba da se skladišti.
- Smatra se da za skladištenje najbolje odgovaraju uslovi temperature između $-0,5^{\circ}\text{C}$ i $+0,5^{\circ}\text{C}$ i relativna vlažnost vazduha oko 85%.
- Normalno zreli i čvrsti plodovi jagoda mogu se pod ovim uslovima očuvati do 30 dana.
- Prilikom iskladištenja, jagode treba zagrijavati na temperaturi oko $+7^{\circ}\text{C}$ u trajanju od oko 16 časova, uz nešto nižu relativnu vlažnost vazduha (oko 80%). To se može postići i iskladištenjem jagoda u toku noći dok je vazduh još hladan, tako da se plodovi postepeno zagrijavaju
- jagode treba skladištiti u tanjem sloju. Preporučljivo je da se sandučići i druga ambalaža sa jagodama pokriju celofanom ili celuloznim acetatom, koji smanjuju gubitak vode ali ga ne sprečavaju sasvim.
- U maloprodaji, treba izlagati samo one količine jagoda koje se mogu u toku dana prodati. Prije izlaganja, robu treba što bolje pregledati i izdvojiti sve trule i mnogo oštećene plodove. U jednom pakovanju, odnosno pregradi, moraju se izlagati prodaji samo jagode iste sorte i kvaliteta. Prilikom usluživanja potrošača jagode treba pažljivo zahvatiti da se ne bi gnječile.

- Visoka nutritivna vrijednost ploda (niskokalorično voće bogato antioksidansima)
- Sadrzaj ukupnih šećera u plodu jagode kreće se u granicama 4,27-12,65%, a redukujućih 3,5-10,3.
- Sadrzaj ukupnih kiselina u plodu ove vrste vovočaka iznosi 0,59-2,02%, s tim da najveće učešće ima limunska, te potom jabučna i salicilna kiselina.
- Najčešći odnos šećera i kiselina koji se može konstatovati u plodu jagode je od 3,4 do 11,0.
- u plodu jagode mogu se naći značajnije količine proteina, masnih materija, antocijana, te vitamina C, E i nekih vitamina iz grupe B.
- Zahvaljujući i prisustvu i nekih izuzetno vaznih zaštitnih materija, pored hranljive vrijednosti, plodovi jagode posjeduju i farmakološka svojstva.



Tehnologija njenog uzgoja je jednostavna



Intezivno je radna i rodna kultura



Afrika	Azija	Evropa	Sj. I srednja Am.	Južna Amerika	Okeanija	Ukupno
171.132	611.369	1,276.192	1,066.802	90.738	21.300	3,237.533

**SAD
Španija
Japan
Poljska**


**Italija
Koreja
Francuska**




Tražen je proizvod na tržištu, bilo kao stono voće ili kao sirovina za preradu i zamrzavanje

Biološke osobine jagode

- Jagoda je višegodišnja kultura
 - Prosječni životni vijek 5-6 godina
 - U intenzivnoj proizvodnji 2-3 godine
 - Nadzemni sistem predstavlja bokor, rastresite ili kompaktne forme, prosječne visine 10-35 cm.
 - Višegodišnje stablo-uspravni rizom (korj.vrat sa sek.debljanjem)
 - Jednogodišnji prirasti-osnovni prirasti-bokornice(formiraju se na prizemnom stablu-roški)





Karakteristike jagode u odnosu na uzgoj većine drugih vrsta voćaka

*Posjeduje širok areal gajenja, budući da generalno nema
velike zahtijeve u pogledu zemljišnih i klimatskih uslova*

Vrlo brzo stupa na rod i uz solidnu njegu daje redovne i visoke prinose

Omogućuje brz povrat finansijskih sredstava uloženih u proizvodnju



**Predstavlja tipičnu kulturu kod koje je evidentan ekonomski zakon
da je veće ulaganje pretpostavka većih priloga, a time i dobit farmera-uzgajivača**

Sadrzaj ukupnih šećera u plodu jagode kreće se u granicama 4,27-12,65%, a redukujućih 3,5-10,3.

Sadrzaj ukupnih kiselina u plodu ove vrste vovočaka iznosi 0,59-2,02%, s tim da najveće učešće ima limunska, te potom jabučna i salicilna kiselina.

Najčešći odnos šećera i kiselina koji se može konstatovati u plodu jagode je od 3,4 do 11,0.

u plodu jagode mogu se naći značajnije količine proteina, masnih materija, antocijana, te vitamina C, E i nekih vitamina iz grupe B.

Zahvaljujući i prisustvu i nekih izuzetno vaznih zaštitnih materija, pored hranljive vrijednosti, plodovi jagode posjeduju i farmakološka svojstva.




Rizik u proizvodnji je mali, veoma je rentabilna kultura i omogućuje solidne ekonomske efekte


Ravni tereni ili isti sa blagim nagibom najpogodnije su površine za intenzivan uzgoj jagode. Nadalje zemljišta predviđena za zasnivanje jagodnjaka obavezno moraju biti potpuno očišćena od korova, dobro pripremljena – usitnjena i isparcelisana.

Mada jagoda egzistira i na nadmorskim visinama i do 3000 m, a proizvodna područja podrazumjevaju nadmorske visine od 800 m, ipak intenzivna proizvodnja ove kulture, koja iziskuje savremenu tehnologiju, uspješno se može organizovati uglavnom na lokalitetima do 600 m, nadmorske visine.

Biološke osobine jagode

- Jagoda je višegodišnja kultura
 - Prosječni životni vijek 5-6 godina
 - U intenzivnoj proizvodnji 2-3 godine
 - Nadzemni sistem predstavlja bokor, rastresite ili kompaktne forme, prosječne visine 10-35 cm.
 - Višegodišnje stablo-uspravni rizom (korj.vrat sa sek.debljanjem)
 - Jednogodišnji prirasti-osnovni prirasti-bokornice(formiraju se na prizemnom stablu-roški)






**Generativni
pupoljci na
vrhu konusa
rasta,
diferenciraju
u uslovima
kratkog
dana kod
jednorotki
(početak
septembra,
kada dan
traje 10-
12sati)**


Cvjetna grana jagode

plod jagode je zbirna orasiča - veliki broj plodnika grupisan na cojetnoj loži




- **Sitnoplode sorte (do 10 g)**
 - **Srednje krupne (10-15 g)**
 - **Krupne (preko 15-20 g)**
 - **Vrlo krupne (>20 g)**
-
- **Sukcesivno dozrijevanje plodova (prva serija plodova je nakkrupnija i najkvalitetnija)**
 - **Rast ploda ranih sorti traje 25, a kasnih 45 dana**

Različiti oblici ploda jagode



*Pogodnost plodova jagode za preradu
ili stonu upotrebu*



Najpogodnije lokacije za zasnivanje jagodnjaka su površine u blizini solidnog puta i nedaleko od većeg naseljenog mesta i prerađivačkog kapaciteta

Većina jagodnjaka koji se zeli zasnovati prvenstveno zavisi od namjene predviđene proizvodnje. Ukoliko se zeli podići amaterski jagodnjak onda njegova veličina ne prelazi 500 m², ali ukoliko se zeli zasnovati proizvodno-komercijalni zasad onda je njegova veličina i do 2 ha

izbor genotipova za gajenje mora se podrediti funkciji proizvodnje, odnosno zahtjevima predviđenog trzišta kako po namjeni prinosa, tako i u pogledu njegove visine i kvaliteta.

Organizacija teritorije za podizanje zasada jagode podrazumjeva zasnivanje plodoreda Paradajz, kukuruz i sl. Nisu pozeljne predkulture za uzgoj jagode

Uništavanje korova: oranje na dubinu 10 – 15 cm) i tretiranje herbicidima (raundap, Cidocor).

Sortiment

- Clery
- Arosa
- Marmolada
- Maya
- Miss
- Elsanta
- Roxana
- raurica

Primjer plodoreda za jagodu

<i>Parcela</i>					
<i>Godina</i>	1	2	3	4	5
I	<i>Boranija</i>	<i>Jagoda I</i>	<i>Jagoda II</i>	<i>Jagoda III</i>	<i>Lupina</i>
II	<i>Jagoda I</i>	<i>Jagoda II</i>	<i>Jagoda III</i>	<i>Lupina</i>	<i>Slačica</i>
III	<i>Jagoda II</i>	<i>Jagoda III</i>	<i>Lupina</i>	<i>Slačica</i>	<i>Dinja</i>
IV	<i>Jagoda III</i>	<i>Lupina</i>	<i>Slačica</i>	<i>Dinja</i>	<i>Boranija</i>
V	<i>Lupina</i>	<i>Slačica</i>	<i>Dinja</i>	<i>Boranija</i>	<i>Jagoda I</i>

BOTRITIS



JC Statewide IPM Project
© Regents, University of California

15.04.2002 god.




27042002gd!



04.05.2002 god.



Pravilna berba jagode



Prvo kolo



10.05.2002 god.





Madeleine 16.05.2002.

27.05.2002 god.





A

B

C

D

E

Cleary



Marmolada




Raurica




Maja



Miss



Elsanta




Madelene





Roxana



geoplant




Selva



Chandler



Seaside



Irvine

•Berba i, kalsiranje i čuvanje plodova

Sukcesivno zrenje plodova i berba (u 2-3 navrata)

Stona potrošnja-Berba prije pune zrelosti sa peteljkom, a plodovi namjenjeni dužem transportu beru se i sa nešto zelenih površina na plodu

Obrani plodovi se drže u hladu ili u kamion hladnjačama, kako se i transportuju na tržište

Berba ujutro ili pred veče i nikad na visokim temperaturama

Extra klasa

I klasa

II klasa

Pakovanje u plitke letvarice na ramovima ili u korpice za jagode

**U običnim skladištima čuvanje 1- 2 dana, u hladnjači 2-3 nedelje
(-0,5 do 0°C, 85-90% rel.vlage zraka, 1-2% kisika i 10% CO₂)**

. Sorte čvrstog mezokrapa se čuvaju 2-3 nedelje, a sorte mekog mezokarpa 10 dana

Kriogeno zamrzavanje : specijalni tuneli u koje se ubrizguju tečni N₂ ili CO₂ (-195°C Azot/-78,8 °C CO₂, gubici 0,3%, a mogu čuvati do godinu dana

Malina (*Rubus idaeus*)

- u grupi jagodastog voća, gdje se po važnosti nalazi na drugo mjesto, odmah iza jagode
- Obzirom na njene biološke odlike, ekološke i tehničko-tehnološke zahtjeve, polivalentnost u pogledu upotrebe plodova, mogućnosti plasmana i sl., za naša voćarska područja, malina predstavlja najprespektivniju vrstu iz grupe jagodastog voće
- može se uspješno gajiti i na nešto slabijim zemljištima,
- nema velikih zahtjeva u pogledu klimatskih uslova,
- brzo stupa na rod i daje redovne prinose,
- omogućuje brz obrt kapitala,
- rizik u proizvodnji je mali,
- tehnologija uzgoja je jednostavna,
- intenzivno je radna kultura i omogućuje angažovanje i fizički slabije radne snage (žene, djeca, starije osobe i invalidna lica),
- uspješno se može gajiti i na mješovitom i malom posjedu,
- odlikuje se kontinuiranim sazrijevanjem i berbom plodova, čime se oogućava poželjan raspored radne snage,
- tražen je proizvod na tržištu bilo kao stono voće, ili kao sirovina za čitav niz prerađevina

- Malina je veoma cjenjena zbog priјatnog, aromatičnog i osvježavajućeg ukusa i mirisa i to kao desertno voće i kao veoma važna sirovina za proizvodnju malinovog sirupa, voćnih sokova, osvježavajućih voćnih napitaka, slatka, voćnog želea, kandiranog voća, smrznutih malina i kao dodatak voćnim prerađevinama radi oplemenjivanja ukusa i mirisa
- S obzirom na skromne zahteve u pogledu zemljišta i drugih uslova, i pošto malina uspeva u planinskim predelima i rađa već u drugoj godini poslije sađenja, u našoj zemlji postoje velike mogućnosti za njenog gajenje. Prosječni prinos je oko 3.000 kg malina po hektaru,
- Plodovi maline se smatraju sitnim ako im je prečnik ispod 10 mm, srednje krupnim prečnika od 10—15 mm, a krupnim ako im je prečnik iznad 15 mm.
- Boja plodova maline, zavisno od sorte, može biti crvena, purpurna ili crna. Malina ima specifičan priјatan ukus i dosta izraženu aromu.
- Maline su dosta kalorične; 100 grama plodova daje 40 kalorija. Od hranljivih sastojaka malina sadrži najviše ugljenih hidrata i to šećera (oko 8%), bjelančevina (oko 1%) i masti (oko 0,6%). Zbog sadržaja limunske, jabučne i drugih voćnih kiselina malini se pridaju i neka dijetetska i ljekovita svojstva. Po sadržaju vitamina malina je siromašnija od drugog voća; najviše ima vitamina C (13—20 mg), računato na 100 grama plodova, a sadrži i nešto vitamina B1, B2, PP i dr. Od mineralnih sastojaka sadrži znatne količine kalijuma, kalcijuma, fosfora, gvožđa i dr. Količinski odnos kalcijum: fosfor je 1,3.
- Zbog skladnog količinskog odnosa šećera kiselina (8:1,6) malina ima osvježavajući ukus. S obzirom na mali sadržaj bjelančevina (1%) malinama se pridaje značaj u dijetalnoj ishrani (oboljenja bubrega, reume i sl.).
- Najbolji kvalitet, svojstva i biološku vrednost imaju zrele maline to dok su još sveže — odmah posle berbe. Zato ih treba konzumirati što pre posle berbe. S obzirom na dosta izraženu kiselost dobro je da se maline pospu šećerom

- Od vremena kada se obavlja berba mnogo zavisi kvalitet i trajnost malina. Nezreli plodovi nemaju kvalitet, svojstva i ukus maline. Berbom prezrelih, već omešalih malina, dolazi do gubitaka, jer plodovi padaju i ne mogu da podnesu transport. Maline su prispjele za berbu kad dobiju lijepu crvenu boju, svojstvenu za ovo voće, kad se plodovi lako odvajaju od čašice-cvjetne lože, ali se ne gnječe, i kad postignu odgovarajući ukus, to jest slast. Maline namjenjene prodaji na lokalnom tržištu mogu da se beru potpuno zrele, a za isporuku na udaljenija tržišta treba ih brati pijre pune zrelosti ali tek kad dobiju pravu veličinu i boju svojstvenu za sortu.
- Maline treba brati bez listića i bez cvjetne lože. Pošto malina ne podnosi preručivanje iz jedne ambalaže u drugu, preporučljivo je da se odmah, još prilikom berbe, stavlja u ambalažu u kojoj se isporučuje, Zbog toga još u toku berbe treba sortirati i izdvajati sve oštećene i prezrele plodove, jer oni mogu nepovoljno da utiču na zdravu robu. Prilikom berbe treba obratiti pažnju da u maline ne upada lišće, peteljke i druge strane primjese.

- Berbu treba obavljati ujutru prije nego što se plodovi zagriju ili poslije podne kad se rashlade od dnevne toplice. U svakom slučaju treba izbjegavati berbu po kiši ili posle kiše, jer se mokri plodovi u kratkom remenu pokvare.
- Berba malina se obavlja, uglavnom, počev od kraja juna pa sve do avgusta, zavisno od sorte, a dvorotke i u toku jeseni zavisno od podneblja avgust-oktobar. Pošto svi plodovi ne sazrijevaju odjednom, berba se obavlja u više navrata i to svaki drugi ili treći dan, a nekada i svaki dan.
- Maline se u običnim uslovima transporta i uskladištenja ne mogu održati u ispravnom stanju više od 3—4 dana, pa ih odmah poslije berbe treba transportovati u mjesto opredeljenja. Ukoliko se raspolaze kamionima-hladnjačama treba ih koristiti za transport malina da bi se povećala njihova trajnost.

- *Ekstra klasa*
- moraju imati oblik, razvijenost i boju karakteristične za odnosnu sortu d moraju biti ujednačene po veličini, obliku, zrelosti i boji i bez čašice.
- U jedinici pakovanja do 5% od broja ili težine plodova može odstupati od propisanih uslova za ekstra kvalitet, ali kvalitet tih plodova mora ispunjavati uslove propisane za maline I kvaliteta.
- *I klasa*
- moraju biti pravilno razvijene, ujednačene po veličini i zrelosti i sa izraženom bojom karakterističnom za odnosnu sortu. Maline ovog kvaliteta mogu sadržati do 5% plodova sa čašicom. U jedinici pakovanja do 10% od broja ili težine plodova može odstupati od uslova propisanih pravilnikom za I kvalitet, ali kvalitet tih plodova mora ispunjavati uslove propisane pravilnikom za maline II kvaliteta.
- *II klasa*
- mogu biti neujednačene zrelosti i mogu da sadrže do 10% plodova sa čašicom.U jedinici pakovanja do 10% od broja ili težine plodova može odstupati od uslova propisanih pravilnikom za maline II kvaliteta, ali moraju odgovarati minimalnim uslovima kvaliteta
- to jest moraju biti upotrebljivi za ishranu.

- Plodovi malina čak osjetljiviji i od jagoda, pa je potrebno sa njima veoma pažljivo postupati u toku berbe, pakovanja i celokupne manipulacije. Maline se ne smiju skladištiti u običnim skladištima i na otvorenom prostoru; odmah poslije berbe treba ih sortirati, pakovati i isporučiti na tržište.
- U hladnjačama maline se mogu održati samo izvjesno vrijeme, najduže do 20 dana. Najviše odgovaraju uslovi temperature između $-0,5^{\circ}$ do 0°C uz relativnu vlažnost vazduha u skladištu od 80—85%. Bolje se održavaju maline sa peteljkom i to obično 14—20 dana, a maline bez peteljki mogu se održati od sedam do deset dana. Za skladištenje u hladnjači plodovi treba da budu zreli ali i dovoljno čvrsti. Plodovi bez peteljki se dosta brzo kvare i u hladnjači, zbog napada plesni. U toku uskladištenja robu treba što češće kontrolisati i izdvajati sve oštećene plodove, jer mogu da prenesu uzročnike plesni i na zdrave, pa može da dođe do velikih gubitaka.
- U maloprodaji treba obratiti pažnju na kvalitet i ispravnost malina. Prije izlaganja prodaji robu treba dobro pregledati i izdvojiti sve kvarne i veoma oštećene plodove. U prodaji na malo treba izlagati samo one količine malina koje se mogu u toku dana prodati. U jednom pakovanju, odnosno pregradi, mogu se nalaziti samo maline iste sorte i kvaliteta. Kese od plastičnih masa u koje se pakuju maline moraju biti prethodno perforisane. Pri usluživanju potrošača maline treba pažljivo hvatati specijalnim kašikama podesnim za to i voditi računa da se me gnječe.

Proizvodnja maline u svijetu (tona, FAO 2002.)

Afrika	Azija	Evropa	Sj.centr. Amerika	J. Amerika	Oceanija	Ukupno
130	1.500	341.728	69.473		1.600	414.431

Evropa – 57%, bivši SSSR – 33%, SAD i Kanada – 8,5%

Rusija, Srbija i Crna Gora, Njemačka, Poljska, SAD, Mađarska

BIOLOŠKE OSOBINE MALINE

- višegodišnja, žbunasta, listopadna biljka
- Najveća masa korjena ove voćne vrste razvija se na dubini do 50 cm, dok rijetko pojedino korjenje dostiže dubinu i do 1-1,5 m**
- Nadzemni sistem maline : osnovu čine dvogodišnji prirasti koji su nosioci rodnih elemenata i koji po donošenju roda odumiru**

U morfološkom smislu, kod maline je moguće razlikovati:

Izdanke – priraste nastale iz vegetativnih tačaka rasta podzemnog sistema – višegodišnje (dvogodišnje) tvorevine

Izbojke – jednogodišnje priraste (plodonosne mladare) iz tačaka rasta (generativni pupoljci) na nadzemnom sistemu.

Biljka kratkog dana-diferencija cvjetova kraj septembra početak oktobra

Sorte dvorotke

Jesenje sorte: prva berba u avgustu-vršna trećina plodova, a plodove u bazi i sredini beremo u jesen

sorte

- Vilamet
- Miker
- Molling Exploit
- **Autumn Bliss** (stalnorađajuća, dvorotka, jesenja sorta)
- Polka
- polena


Maline , kao i jagoda, mogu biti jednorotke i dvorotke (jesenje maline)

Morfogeneza grma kod jednoradjućih sorata maline, kroz vegetacione cikluse, odvija se na sljedeći način:

Prva godina – rast i razvoj prirasta iz vegetativnih pupoljaka podzemnog sistema (rast i razviće izdanaka). Početak diferencijacije pupoljaka na izdancima (svi pupoljci na izdancima generativni-mješoviti).

Druga godina – rast i razvoj postranih prirasta sa rodним elementima (plodonosni mladari) iz generativnih (rodnih) pupoljaka prošlogodišnjih prirasta (izdanaka). Nakon plodonošenja i berbe prirasti sa rodnim elementima odumiru, odnosno dvogodišnji prirasti (izdanci) se eliminišu.

Diferencijacija mješovitih generativnih pupoljaka počinje u periodu septembar-oktobar.







Moling eksplot (Malling Exploit) –

Engleska je sorta, Srednje rana je sorta, sazrijeva od polovine juna do kraja prve dekade jula.

Plod je srednje krupan (5 g), ovalnokupastogoblika, svjetlocrvene boje, zadovoljavajuće čvrstoće, prijatnog okusa i aromе. Upotreba ploda je kombinovana (u svježem stanju i sirovina za različite vrste prerađevina i za zamrzavanje).

-cvjeta srednje rano, samooplodna je i jednorodna sorta,


-prinosi u periodu punog roda iznose preko 10-15 t/ha. U većini evropskih zemalja ova sorta predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih, te je i u narednom periodu izvjesno nezaobilazna u aktuelnom sortimentu ove kulture.



-izuzetne snage rasta, daje brojne i snažne priraste, i obavezno uzgoj uz naslon. Na prvoj trećini od osnove, izdanak vrlo često ne formira rodne elemente, ali su isti prema vrhu sve brojniji i snažniji, tako da se uslijed opterećenja rodom savijaju, rjetko lome, i često je zbog ovakvog položaja izdanaka i obilne lisne mase, u izvjesnoj mjeri otežana berba plodova.

Vilamet (Willamette) – U SAD ,Kanadi, SCG pa i kod nas ovo je vodeća sorta maline. Američkog je porijekla.,

- srednje rana sorta, sa početkom sazrijevanja plodova u drugoj polovini mjeseca juna.
- Plod srednje krupan do krupan, (5 g), kupastog oblika, tamnocrvene boje, zadovoljavajuće čvrstoće, te prijatnog okusa i aromе. Plodovi se lako beru, pogodni su za potrošnju u svježem stanju, ali i za različite vidove prerade.
- Srednje je snage rasta, ali pri intenzivnoj njezi može biti izrazito bujna, tako da formira veliki broj izdanaka koje treba prorjeđivati.
- Cvjeta srednje rano, samooplodna je i uglavnom jednorodna sorta, mada pojedinih godina, plodonosi i u dva navrata.
- Prinos preko 10-15 t/ha.
- Pogodna za IP i organsku proizvodnju



Miker (Meeker) – Stvorena je u SAD. -srednje kasna sorta, sa početkom sazrijevanja plodova jednu sedmicu poslije Vilameta.

-Plod joj je krupan, oko 5,5 g, izrazito čvrst, prijatnog okusa i arome.

--kao stono voće, a izuzetno pogodna sirovina za zamrzavanje.

Izrazite je snage rasta, stvara manji broj izdanaka u odnosu na sortu Vilamet, ali su isti znatno bujniji.

- sorta prikladna za ravničarske terene, kojoj najviše odgovaraju međuredna rastojanja 2,5 – 3,0m.

-Cvjeta srednje kasno, samooplodna je i jednorodna.

- izuzetno visoke prinose 12-15 t/ha, pa čak i više.

- Zavidne je otpornosti prema antraknozi, ali je osjetljiva na viruse i niže temperature, zbog nešto kraće vegetacije.

Sorta maline Miker, danas se uz Vilamet, najčešće preporučuje za uzgoj ove vrste voćaka u intenzivnim zasadima.



Meeker

Elida,
Glen Moy,
Himbo Queen,
Rusilva,
Tulameen,
Scönemann,
Rutrago,
Rucanta,
Himbo Star,
Zeva 2,
Glen Prosen i
Autumn Bliss
(stalnoradajuća, samo
za razvijena tržišta za
stonu potrošnju, ev.
Hercegovina).



Autumn Bliss




Polana"- nova sorta


"Polana" se lako gaji, ne zahtijeva velika ulaganja, posebno zato što se gaji bez naslona. Redovno i dobro rađa, a plodovi dugo zadržavaju svježinu i zbog vremena sazrijevanja lako nalaze put do potrošača. Proizvodnja gotovo nezamisliva bez navodnjavanja

Bez obzira na to da li je sađena u jesen ili proleće, "polana" prorodi u prvoj godini, a prinos pokriva troškove sadnica i radne snage. Prvi cvjetovi pojavljuju se kada izdanak dostigne oko 150 centimetara. Cvjetanje počinje od vrha biljke i traje sve do kasne jeseni. Zato ova malina uvijek ima cvjetova, zrelih i zelenih plodova. Pun rod postiže u drugoj godini.

Plodovi sazrijevaju krajem jula ili početkom avgusta. Beru se svaki drugi ili treći dan. Istovremeno se klasiraju i pakuju u specijalne kutije. Boju, ukus i miris zadržavaju nekoliko dana.

Posijle prvog mraza izdanci se suše i tada prestaje berba. Ostave se petnaestak dana da se sokovi "smire" i potom pokose,





Berba, klasiranje i pakovanje plodova maline

- berba se odvija u kontinuitetu, trajući vrlo često i do mjesec dana. Obezbjedenje sigurnog plasmana, u cilju postizanja potpunih ekonomskih efekata, nije samo važan preduslov koji proizilazi iz dugog vremenskog perioda berbe plodova maline, već i zbog izražene nepostojanosti plodova ove vrste koji iziskuje plasman na tržište u što kraćem roku.

Berba maline započinje kada plodovi poprime boju pokožice karakterističnu za datu sortu i kada se isti lako odvajaju od cvjetne lože. Prilikom berbe plodovi se ne smiju gnječiti, a beru se bez cvjetne lože i bez peteljke.

-Obavlja se svaki drugi dan, a sama tehnika berbe podrazumjeva kidanje plodova, bez gnječenja, korištenjem palca, kažiprsta i velikog prsta. Za 1 ha zasada maline potrebno je i do 15 berača angažovanih svakodnevno, u trajanju od jedan mjesec (70-80%).

-Rani jutarnji i kasni popodnevni sati vremenski su termini berbe plodova maline u toku dana. Plodovi ubrani pri većim temperaturama vazduha ili po kiši, uslijed nepoželjnih hemijskih procesa brzo se kvare i gube svoju upotrebnu vrijednost. Distribucija plodova koji su ubrani u ranim jutarnjim satima mora se izvršiti isti dan, a plodovi koji su ubrani u ranim jutarnjim satima mora se izvršiti isti dan, a plodovi koji su ubrani u kasnim popodnevnim satima, naredni dan.

Ekstra kvaliteta (Plodovi ove kategorije moraju imati oblik, razvijenost i boju karakteristične za tretiranu sortu. Takođe, isti moraju biti ujednačeni po veličini, obliku, zrelosti, boji pokožice i bez čašice.),

I kvaliteta (Plodovi ove kategorije moraju biti pravilno razvijeni, ujednačeni po veličini i stepenu zrelosti, uz odstupanje do 2% i sa izraženom bojom pokožice karakterističnim za datu sortu. Takođe, među plodovima ove kategorije njih do 5% mogu posjedovati čašćicu.),

II kvaliteta (Plodovi ove kategorije ne moraju biti ujednačeni po zrelosti, a njih i do 10% mogu posjedovati čašćicu.).

Malina se pri samoj berbi pakuje u posebnu ambalažu koja ne smije biti teška, skupa i koja mora biti podesna za rukovanje. Vrsta ambalaže prvenstveno zavisi od krajnje upotrebe obranih plodova.

Ukoliko se plodovi beru za potrošnju u svježem stanju isti se pakuju u kutije (0,5-1 kg), od ljuštenog drveta, parafinskog kartona ili perforiranih plastičnih supstanci. Dimenzije kutija tako su podešene da je njih 10-15 moguće smjestiti u male, plitke, otvorene holandeze, dimenzija 45x24x7,5 cm, podesne za transport ubranih plodova.

Plodovi maline za zamrzavanje pakuju se u drvene ili plastične holandeze, i to obično u dva sloja kako bi njihovo zamrzavanje bilo što lakše. Plodovi za preradu, takođe se pakuju u holandeze ili neku drugu prikladnu ambalažu, dok se plodovi za preradu u pulpu pakuju u puplašku burad, uz korištenje sumporaste kiseline kao konzervansa.

Transport treba obavljati u hladnjačama-minimalni gubici



KUPINA (Rubus fructicosus L.)

Značaj i mogućnosti uzgojka kupine

- **Potencijalno dobar proizvod za izvoz sa skoro ne ograničenim izvoznim mogućnostima ,**
- **Velika potražnja za plodovima kupine za potrebe domaće prerađivačke industrije sa mogućnošću izvoza gotovih proizvoda od kupine ,**
- **U proizvodnji nema velikih zahtjeva tako da se može sa uspjehom uzgajati u uslovima proizvodnje biološki zdrave hrane ,**
- **Kvalificiranost radne snage nije ograničavajući faktor . Potrebe za radnom snagom u toku berbe je značajna, pa se širenjem proizvodnje kupine može u povoljnem vremenskom periodu od jula do kraja septembra uposliti više sezonskih radnika .**



- S obzirom na raznovrsnu primenu u proizvodnji raznih voćnih prerađevina kupina je dragocena sirovina i mnogo tražena. Kod nas se još uvek koriste plodovi divlje kupine koja daje kvalitetne plodove, samo je neophodno da se dobro organizuje berba i otprema do fabrike za preradu.
- Plod kupine ima veoma dobra svojstva zbog osvježavajućeg i prijatnog ukusa i hranljive vrednosti. Zbog nekih specifičnih sastojaka kojima obiluje, kupina se smatra veoma korisnim voćem za ishranu djece i rekonvalescenata. Zbog izražene boje kupinov sok se upotrebljava radi korekcije boje i uopšte radi lijepog izgleda proizvoda od maline i sličnih,
- Kupine sadrže oko 20% suhe materije. Od hranljivih sastojaka najviše su zastupljeni šećeri (6%), belančevine (0,9%) i masti (1%), a ostatak suve materije otpada na celulozu (9%); 100 grama kupina daje 87 kalorija.
- Kupina sadrži najviše vitamina C (24 mg na 100 grama plodova), a sadrži i nešto vitamina B1, B2, PP i dr. Od mineralnih sastojaka u kupinama ima najviše kalijuma, kalcijuma, fosfora, magnezijuma, gvožđa i dr. Po sadržaju Fe kupina odskače od ostalih vrsta voća. te se preporučuje malokrvnim osobama. Količinski odnos kalcijum : fosfor je 0,5.



- Berba kupina treba da se obavlja kada su plodovi postigli odgovarajuću tamnu boju i sladak ukus, to jest u punoj zrelosti. Berba se obavlja u više navrata jer kupine ne sazrijevaju odjednom. Pošto su plodovi dosta osjetljivi i ne podnose transport prilikom berbe treba ih stavljati u ambalažu u kojoj će se i isporučivati, kako se ne bi kasnije preručivali.
- Prilikom berbe treba izvršiti i sortiranje — izdvajanje svetlocrvenih plodova, omekšalih i povređenih plodova, koji kvare izgled robe, a mogu nepovoljno da utiču i na trajnost.
- Pošto se kupine kratko vreme mogu održati u ispravnom stanju (2—3 dana) treba ih odmah poslije berbe isporučiti.

- Kvalitet kupina utvrđuje se prema sorti, zrelosti, veličini i drugim karakterističnim svojstvima,
- *I kvalitet.*
- kupine I kvaliteta moraju biti dobro razvijene, ujednačene po obliku, veličini, zrelosti i boji i bez čašica.
- U jedinici pakovanja do 10% od broja ili težine plodova može odstupati od uslova propisanih za I kvalitet, ali kvalitet tih plodova mora odgovarati uslovima propisanim za kupine II kvaliteta.
- *II kvalitet.* u jedinici pakovanja kupina II kvaliteta može biti do 20% prezrelih i do 10% plodova sa čašicom.

- Kupine su dosta osjetljive, ne podnose duže uskladištenje, te ih je potrebno odmah poslije borbe i sortiranja otpremiti na tržište.
- U hladnjači se kupine mogu održati 7 do 10 dana. Najpogodniji uslovi za uskladištenje su temperatura od -1° do 0° C i relativna vlažnost vazduha od 80–85%. Plodovi ubrani sa peteljkom bolje se održavaju u hladnjači nego oni bez peteljke. Teže se održavaju kupine neujednačene zrelosti, ali pošto je teško izdvojiti plodove podjednako zrele, obično su pomješani prezreli i plodovi svjetlocrvene boje.

- Relativno skromni zahtjevi u pogledu ekoloških uslova za uzgoj
- Bogatsvo plodova kupine u važnim mineralnim, pektinskim materijama, kao i vitaminima
- Bolja transportabilnost plodova kupine u odnosu na malinu i jagodu
- redovno i vrlo obilno rađa (prinosi dostizu vrijednosti 20-30 t/ha)
- Plod kupine sadrži 13-16 % ukupnih šećera, 1-1,5 % proteina i najveću količinu vlakana od svog jagodastog voća. Veoma je kaloričan a i jako je bogat vitaminom C.
- Od mikroelemenata ima relativno značajne količine Ca kao i Mg, K, P
- Otporna je na sušu, ranoproljetne mrazeve kao i neke bolesti i štetočine
- Posjeduje dosta aromatičnih cvjetova, što je čini izvrsnom medonosnom vrstom

Theodor Reimers					
Black Satin					
Loch Ness					
Kiowa					
Hull Thornless					
Cheyenn					
Navaho					
Jumbo					
Thorfree					
Thornless Evergreen					
Chester Thornless					



Plodonosni mladar





Theodor Reimers

Plod:

Zrenje: Rana sorta, sredina jula, kratak-srednje fug period berbe

Izgled: Osrednje krupnoće (3,5-4,5 gr), okruglasti plodovi, slabo kompaktan

Unutrašnji kavalitet. U punoj zrelosti izražen okus sa uravnoteženim odnosom šećera i kiselina.
Sadržaj šećera 10,8 % Bixa, kieseline 16,2 g/kg limunske kiseline

Čvrstoča- čuvanje: Srednja čvrstoča, ograničeno čuvanje, plodovi osjetljivi na vremenske uslove

Mogućnost berbe: Umjeren odvajanje ploda od čašice , ograničen učinak berbe

Upotreba: Stona, duboko zamrzavanje, sokovi

Osobine stabla:

Rast: Srednje debeli-debeli izdanci sa bodljama, vrlo dugi plodonosni mladari.
Puzavica-horizontalan rast, snažan rast. Izraženo formiranje prevremenih
postranih grana I-og poretka. Povišena osjetljivost na niske zimske temperature


Uzgojna forma: Samo za horizontalni špalirni sistem

Cvjetanje-prinos: Veliki broj cvjetova, rano cvjetanje, osrednji rodni potencijal

**Osjetljivost na
bolesti i štetočine:** Visoka osjetljivost na bolesti stabla i botritis, kao i grinje

Preporuka: Samo za uzgoj u okućnici

Theodor Reimers



Theodor Reimers

Loch Ness

Plod:

Zrenje: Raniji početak zrenja, sedam dana nakon Th. R., dug period zrenja

Izgled: Krupni-vrlo krupni plodovi (7-10 g), izduženo konična forma, udio ploda srednji

Unutrašnji kavalitet. Izražen sladak okus, šećera 11,2% brix, 13,2 g/kg limnske kiseline

Čvrstoća- čuvanje: Visoka-vrlo visoka čvrstoća ploda, dobro se čuvaju, osrednje osjetljivost na oštećenja od sunca

Mogućnost berbe: Osrednje odvajanje ploda od čašice , visoki učinak u brbi

Upotreba: Stona, duboko zamrzavanje

Osobine stabla:

Rast: Srednje debeli izdanci bez bodlji, dugi plodonosni mladari. Poluuuspravan rast, srednje bujan rast, srednja osjetljivost na niske zimeske temperature

Uzgojna forma: Dobri uzgojni oblici su horizontalni špaliri i lepezaste uzgojne forme

Cvjetanje-prinos: Intenzivno cvjetanje, rano cvjetanje, visok rodni potencijal

Osjetljivost na bolesti i štetočine: Vrlo osjetljiva na pepelnici, osrednja osjetljivost plodova na trulenje i grinje

Preporuka: Dobra za prodaju na veliko , kao i direktnu prodaju, ali i za zamrzavanje u tunelima. Može se uzgajati i u okućnici, kao i u bio zasadima

Loch Ness



Loch Ness

Navaho

Plod:

Zrenje: Zrenje počinje srednje rano-12 dana nakon Th.R., vrlo dug period dozrijevanja(do polovine oktorbra)

Izgled: Krupan-vrlo krupan plod (7-9 g), izduženo koničan , visok udio mesa ploda

Unutrašnji kavalitet. Izražen slatkast okus, 11,6 % Brix šećera i 14,7 g/kg lim. Kis

Čvrstoća- čuvanje: Visoka-vrlo visoka čvrstoća ploda, dobro čuvanje, umjerena osjetljivost na oštećenja od kiše i sunca

Mogućnost berbe: Vrlo dobro odvajanje od čašice, visok učinak u berbi

Upotreba: Stona, duboko zamrzavanje

Osobine stabla:

Rast: Debeli izdanci bez bodlji, srednje dugi plodonosni mladari. Uspravan srednje bujan rast, osrednja osjetljivost na niske zimske temperature

Uzgojna forma: Dobra je za guste zasdade vertikalnog špalira i lepezaste forme, kao i uzgoj uz kolac

Cvjetanje-prinos: Srednji intenzitet cvjetanja, srednje rano cvjetanje, visok rodni potencijal

Osjetljivost na bolesti i štetočine: Slaba osjetljivost na pepelnici i trulež plodova, srednja osjetljivost na grinje

Preporuka: Vrlo dobra sorta za prodaju na veliko i direktnu konzumnu prodaju. Dobra je i za uzgoj u okućnici , kao i za bio zasade

Navaho




Navaho

Jumbo

Zrenje:	Srednje kasni početak zrenja, 14 dana nakon Th.R., vrlo dug period zrenja
Izgled:	Vrlo krupan plod (10-14 g), izduženo koničan, udio mesa ploda velik-vrlo veliki
Unutrašnji kavalitet.	Vrlo krupan plod (10-14 g), izduženo koničan, udio mesa ploda velik-vrlo veliki
Čvrstoća- čuvanje:	U punoj zrelosti umjerena čvrstoća ploda i osrednjača čuvanje, osjetljiv plod na jako sunce
Mogućnost berbe:	Umjereno lako odvajanje ploda od čašice, visok učinak u berbi
Upotreba:	Stona potrošnja
Osobine stabla:	
Rast:	Vrlo debeli izdanci bez bodlji, dugi plodonosni mladari, intenzivno emitovanje snažnih postranih prirasta. Horizontalan i bujan rast, srednja osjetljivost na niske zimske temperature
Uzgojna forma:	Prikladan joj uzgoj u horizontalnom špaliru, a djelomično joj odgovara ju lepezaste forme, kao i vertikalni uzgoj
Cvjetanje-prinos:	Intenzivno do vrlo intenzivno cvjetanje, vrlo visok rodni potencijal
Osjetljivost na bolesti i štetočine:	Srednja osjetljivost na pepelnici i bolesti izdanaka. Vrlo osjetljiva na narandžastu rđu i botritis, kao i grinje
Preporuka:	Srednje pogodna za prodaju naveliko. Zahtjeva uzgoj sa sistemom zaštite od mraza (natkrivanje)

Jumbo



Jumbo

<i>Thornless Evergreen</i>	
Zrenje:	Kasniji početak berbe, 3 nedelje nakon Th. R., vrlo dug period dozrijevanja
Izgled:	Umjereni krupni (3,5-4,5 g) plodovi, izduženo konični
Unutrašnji kavalitet.	Intenzivan slatkast okus, 13,1% brix-a šećera, 13,9 g/kg kiselina
Čvrstoča- čuvanje:	Vrlo visoka čvrstoča i čuvanje. Plodovi su neznatno osjetljivi na oštećenja od sunca i kiše
Mogućnost berbe:	Srednje odvajanje od čašice, umjeren učinak u berbi
Upotreba:	Stona, duboko zamrzavanje
Osobine stabla:	
Rast:	Umjereni debeli izdanci bez bodlji, sa vrlo dugim plodonosnim mladarima. Horizontalan bujan rast. Srednja osjetljivost na niske zimske temperature
Uzgojna forma:	Odgovara joj samo uzgoj u horizontalnom špaliru
Cvjetanje-prinos:	Vrlo visok intenzitet cvjetanja, kasnije cvjetanje i srednje visok rodni potencijal
Osjetljivost na bolesti i štetočine:	Robusna sorta, srednja osjetljivost na rđu, ali osjetljiva na grinje
Preporuka:	Srdnje dobra za intenzivne zasade

*Thornless
Evergreen*



Berba, sortiranje i pakovanje kupine

Plodovi se beru u momentu potpune zrelosti, sa petljkom za stonu potrošnju i spravljanje slatka. Najbolji plodovi beru se za stonu potrošnju i zamrzavanje (rolend). Berba se najčešće obavlja ručno, i to objema rukama, u dva termina u toku dana, rano ujutro i kasno popodne. Mehanizovana berba dolazi u obzir samo na izuzetno velikim površinama, obzirom da jedna mašina za berbu, u toku jednog dana, u prosjeku može obrati 4 ha zasada kupine-u zasadima puzajućih sorata kupine. Mašinski ubrani plodovi posjeduju puno bolji kvalitet od ručno ubranih jer se uberu većinom samo plodovi željene zrelosti. Ovo se postiže na taj način što se uberu jedino plodovi čija petljka se odvaja sa lakoćom, što je inače i najbolji indikator zrelosti kod jagodastog voća.

Najbolja organizacija: jedna grupa berača prvo bere najkvalitetnije plodove (za stonu potrošnju i rolend), a za njom druga grupa berača bere druge kvalitetne kategorije plodova. Ukoliko se plodovi moraju nešto duze transportovati isti se beru malo prije pune zrelosti.

Kod sorti kupine bez bodlji, jedan radnik u toku jednog radnog dana može nabratи 100-120 kg plodova.

Ekstra kvalitet – u ovu kategoriju svrstavaju se zreli plodovi karakteristične boje za datu sortu I dovoljno čvrstog mezokarpa ploda;

Kvalitet I – u ovu grupu svrstavaju se plodovi istih obiljezja kao iz prethodne, ali su isti bez čašica I peteljki; dozvoljeno je do 2% plodova sa čašicama;

Kvalitet II – u ovu grupu svrstavaju se plodovi koji ne ispunjavaju uslove postavljene za prethodne dvije kategorije; dozvoljeno je I do 10% neujednačenih plodova.

Ambalaza za pakovanje plodova kupine može biti od ljuštenog drveta, parafinisanog kartona ili plastičnih materijala. Za ovu svrhu najčešće se koriste korpice, a potom i holandezi, kojima se plodovi ove vrste I distribuiraju do tržišta.

Ribes rubrum/nigrum
Ribizla

- Prema boji pokožice i zavisno od pojedine sorte bobice mogu biti bijele, crvene ili crne. Uglavnom se sve ribizle razvrstavaju u dve grupe — u grozdaste (*Ribes rubrum*) i crne ribizle (*Ribes nigrum*).
- Ribizle se smatraju sitnim ako im je prečnik bobica ispod 5 mm, srednje krupnim prečnika 5 do 10 mm i krupnim ako im je prečnik iznad 10 mm.
- Ribizla je veoma cijenjeno voće kako za stonu potrošnju tako i za proizvodnju sokova i drugih prerađevina. Naročiti značaj ima crna ribizla, jer je bogata vitaminom C i drugim vitaminima (A, B i PP), po sadržaju vitamina C i PP plodovi ribizle su iznad svih ostalih plodova voća, a isto tako i po sadržaju vitamina uopšte. Tako, na primjer, u 100 grama soka crne ribizle ima oko 300 miligrama vitamina C, što znači da je ribizla oko šest puta bogatija njime od južnog voća (limun, pomorandža i dr.) koje inače važi za najvažniji izvor vitamina C.
- Ribizla je, takođe, dosta bogata voćnim šećerima (14%), a ukupna količina suve materije kreće se od 13% do 23,5%; 100 grama ribizli daje 60 kalorija, lako da je ovo i kalorično voće. Pored ostalih sastojaka ribizla sadrži neke mikroelemente koji igraju važnu ulogu u metabolizmu čovečjeg organizma (gvožđe, fosfor, kalcijum, kalijum i dr.). Neki naučnici su u ribizli ustanovili i materiju antocijan koja ima veliki značaj za normalne funkcije organizma.
- Plodovi i sok od ribizle imaju visoku energetsku vrednost koja potiče od sadržaja lakovarljivih voćnih šećera, potpomažu varenje hrane i umanjuju umor kod osoba koje se fizički i psihički po prirodi posla zamaraju (automobilisti, piloti, astronauti i dr.).

- Berba ribizle se obavlja kad su plodovi zreli i imaju karakterističnu boju. (Ukoliko je ribizla namjenjena transportu na duža rastojanja, berba se obavlja nekoliko dana prije pune zrelosti. Berba se obavlja od juna do avgusta, što zavisi od sorte i uslova gajenja. Crvene ribizle se beru tako što se skidaju cijeli grozdići, a crne, ukoliko sve bobice nisu ujednačene zrelosti, berbom samo zrelih bobica. U svakom slučaju ribizle se beru sa peteljkom.
- Berbu treba obavljati ujutru po suvom i lijepom vremenu. Ribizle obrane za vreme kiše ili odmah poslije kiše kratko traju.
- prilikom berbe grozdiće treba odmah stavljati u ambalažu u kojoj se ribizle isporučuju.. U toku berbe treba izvršiti sortiranje ribizle izdvajanjem svih oštećenih bobica i grozdića i stranih primjesa.
- Obrane ribizle treba odmah isporučiti i nikako ne dozvoliti da stoje na suncu, jer pod tim uslovima gube dosta boje i arome. Ukoliko se odmah ne isporučuju, ribizle treba skloniti u hladovinu ili u prigodno skladište da se plodovi ne bi zagrijavali.

- Naročitu pažnju treba obratiti pri procjenjivanju momenta berbe crne ribizle, jer se često po izgledu bobica može pogriješiti: plodovi izgledaju zreli prije nego što su postigli odgovarajući kvalitet i ukus, mada se težina plodova naglo povećava, a samim tim postiže i kvalitet tek u vremenu od promjene boje do pune zrelosti. Kao indikator za procjenu zrelosti mogu da posluže vršne bobice na grozdiću — ako su one omešale treba otpočeti sa berbom.
- S obzirom na to što bobice nejednako sazrijevaju berbu treba obavljati u dva ili tri maha. Pošto bobice u unutrašnjosti džbuna sazrevaju nešto kasnije od onih na perifernim delovima i na vrhu, najpre treba obrati grozdiće sa vrha i periferije i tek onda one iz unutrašnjosti džbuna. i to dva-tri dana kasnije.
- Prilikom berbe i kasnije u toku manipulacije treba naročitu pažnju obratiti da bobice ribizle, ukoliko je ona namjenjena prodaji u svježem stariju, moraju biti krupne, sa izraženom karakterističnom bojom i zrele. Plodovi, takođe, treba da budu čvrsti da bi mogli da izdrže transport i manipulisanje u toku prometa,

- *I klasa*
- moraju biti pravilno razvijene i ujednačene po veličini i zrelosti.
- U jedinici pakovanja do 10% od broja ili težine plodova može odstupati od uslova propisanih za ribizle I kvaliteta, ali takvi plodovi moraju ispunjavati uslove propisane za ribizle II kvaliteta.
- u jedinici pakovanja ribizli II kvaliteta može biti do 10% plodova sa oštećenjima od štetočina i sredstava za zaštitu bilja.
- U jedinici pakovanja do 10% od broja ili težine plodova može odstupati od uslova propisanih za ribizle II kvaliteta, s tim što takvi plodovi moraju ispunjavati minimalne uslove kvaliteta tj. moraju biti upotrebljivi za ishranu.

- Ribizle su veoma osjetljivo voće koje ne podnosi duže uskladištenje. Odmah poslije berbe i sortiranja ribizle treba otpremiti na tržište. Pri sortiranju i usluživanju potrošača ribizlama treba pažljivo rukovati da se ne bi bobice oštetile i odvajale od grozdinke. Grozdiće treba uvijek hvatati za peteljku, da se ne bi skidao pepeljak i gnječile bobice.
- U hladnjačama se ribizle mogu održati tri do četiri nedjelje na temperaturi između -10 i $+2^{\circ}\text{C}$ i relativnoj vlažnosti vazduha od 85–90% Pri dužem uskladištenju od 10 dana ribizle gube karakterističnu aromu. Kalo poslije jednomjesečnog uskladištenja iznosi oko 4 %.

Ribizla

- voćna vrsta visoke biološke i tehnološke vrijednosti
- stono voće i za preradu
- skromni zahtjevi u pogledu zemljišta i klime
- brzo stupanje na rod
- redovan i kvalitetan prinos
- jednostvana tehnologija uzgoja
- intenzivno radna kultura
- jednostavna manipulacija plodovima
- profitabilna kultura

Vrijednost plodova ribizle temelji se na visokom sadržaju vitamina C, a pored ovog isti sadrže i značajne količine vitamina A, B i P. Crna ribizla npr. u odnosu na limun sadrži 4-8 puta veću količinu vitamina C, a u odnosu na jbuku, trešnju i višnju i 20-30 puta. Plodovi ribizle bogat su izvor i niza mineralnih materija (K, P, Ca, Mg, Fe i Na), te bjelančevina i šećera, posebno glukoze i fruktoze.

Svjezi plodovi i prerađevine crne ribizle preporučuju se u ishrani male djece, rekovalescenata, te slabih i bolesnih osoba.


- plodovi relativno dobro podnose transport, ne propadaju brzo, što u krajnjem ovu voćnu vrstu unutar grupe jagodastog voća čini pogodnom za uzgoj i u područjima gdje nisu najpovoljniji uslovi za čuvanje i transport

Sadrži (u 100 g plodova)	Crna ribizla	Crvena ribizla
Voda	81,3 %	84,7%
Kaloričnost	237 KJ	188 KJ
Ugljeni hidrati	12,4	9,7
Minerali (g)	0,80	0,63
Kalcijum (mg)	29	46
Kalij (mg)	310	238
Natrij (mg)	1,4	1,5
Željezo (mg)	0,91	1,29
Magnezij (mg)	17	13
Vitamin C (mg)	177	36
Ukupni karotinoidi (mg)	0,23	0,10

- višegodišnja, žbunasta voćna kultura
- životni vijek 15, pa i više godina
- osnovni prirasti: prikorjenjski prirasti
- dužina prirasta može biti različita: od 80 cm, do 150 cm, vršni rast je izraženiji kod crvene ribizle
- vršni pupoljci su vegetativni, kao i oni smješteni u donjem dijelu grane
- na sredini, pa i u vršnom dijelu su smješteni mješoviti pupoljci
- najkvalitetniji plodovi su na jednogodišnjem rodnom drvetu, a granica produktivnosti je tri godine
- osnovni prirasti stariji od tri godine se eliminišu i zamjenjuju

Većina sorti ribizle sazrijeva ujednačeno pa se berba može obavljati jednokratno,
a najviše u dva navrata

Jedan radnik može da nabere 4 do 6 kg plodova na sat, odnosno 40 do 60 kg za
desetočasovno radno vrijeme



prinosi od 15 do 25 t/ha

Sorte crne ribizle

Boskopski dzin (Boskoop gigant)

Holandska je sorta. Sazrijeva rano, među prvim sortama crne ribizle.

Grozd je dug, oko 6 cm i tezak oko 6 gr. U jednom grozdu nalazi se 6-10 bobica, koje su rijetko raspoređene. Zrele bobice otpadaju i nisu otporne na neuslovan transport, zbog čega berbu treba obaviti nešto ranije.

Zbun joj je razgranat i bujan. Ovu sortu treba uzgajati zajedno sa drugim sortama oprašivačima, obzirom da je djelimično samooplodna. Rodnost je dobra i preporučuje se uzgoj na dubokim i plodnim zemljištima

- Rozental (Rosenthal)
- Silvergiters
- Velington
- Titania
- ometa

Sorte crvene ribizle

- Rovanda
- Rotet
- Rondem
- Rolan
- Ronny
- **Sirupi, sokovi, džemovi, konditorska industrija: kolači i slatkiši, voćna vina, likeri**

Rozental (Rosenthal) – Stara je Njemačka sorta. Sazrijeva istovremeno kada i Boskopski dzin.

Ova sorta ima izrazito dug grozd (oko 7 cm) i prosječne mase oko 9 gr. Jedan grozd obično gradi 9-10 bobica.

Zbun je vrlo bujan i ima uspravan rast sa dugim i debelim prirastima. Vrlo je rodan, uz uslov da ima sa sobom u zasadu i druge sorte opršivače. Nema posebne zahtjeve prema zemljишnim uslovima, ali je sorta osjetljiva na mrazeve.

Velington (Wellington) – Stara je sorta uvedena u proizvodnju još 1937 godine. Dugo je bila jedna od vodećih sorti crne robizle. Sazrijeva srednje rano.

Grozd joj je dug, prosječno 5,5 cm i mase 5,7 gr. U grozdu se u prosjeku nalazi 8-10 bobica. Bobica ima čvrsto meso, slatko-nakiselo i srednje arome.

Zbun joj je bujan do vrlo bujan i rastresit (širok). Ova sorta podnosi i manje nadmorske visine. Lista među najranijim sortama, a rano i cvjeta. Zadovoljavajuće je samooplodna, te se može gajiti u monokulturi. Nema oštih zahtjeva na zemljische i klimatske uslove.



Silvergiters



Benny



Ometa



Ribio



Ben Adler



Titania



Rovanda




Rotet

Rondom



Rolan



Redwing



Ronny





Borovnica –Vaccinium sp.

Borovnica je samonikla žbunasta biljka čije uspijevanje je vezano za veće nadmorske visine, niskorastuće šumske vrste i goleti.

Plodovi borovnice sadrže dosta željeza, ugljenih hidrata, vitamina A i C, nešto manje bjelančevina, masti, antocijana, tanina i kalcijuma.

Biohemski sastav plodova borovnice od izuzetnog je značaja za ljudski organizam pri redovnoj upotrebi.

U tom pogledu plodovi od borovnice i njihove prerađevine pored hranjivih ispoljavaju i zaštitna svojstva. Koriste se za razne namjene u farmaceutskoj industriji.

U stvaranju plemenitih sorti borovnice učestvovale su četiri vrste, a u složenom ukrštanju još 14 vrsta borovnice, koje pripadaju podrodu *Cyanococcus* Kl.

- može se uspješno gajiti i na nešto slabijim zemljištima,
- nema velikih zahtjeva u pogledu klimatskih uslova,
- brzo stupa na rod i daje redovne prinose,
- omogućuje brz obrt kapitala,
- rizik u proizvodnji je mali,
- tehnologija uzgoja je jednostavna,
- intenzivno je radna kultura i omogućuje angažovanje i fizički slabije radne snage (žene, djeca, starije osobe i invalidna lica),
- uspješno se može gajiti i na mješovitom i malom posjedu,
- odlikuje se kontinuiranim sazrijevanjem i berbom plodova, čime se oogućava poželjan raspored radne snage,
- tražen je proizvod na tržištu bilo kao stono voće, ili kao sirovina za čitav niz prerađevina
- Bogata antocijanima-biljnim pigmentima-antioksidansi

- Borovnice sadrže oko 12% suhe materije, od kojih najviše otpada na celulozu (8%), šećer (2,4%), bjelančevine (0,5%) i masti (0,5%); 100 grama (plodova daje svega 16 kalorija). U borovnicama ima najviše vitamina C (13—20 mg u 100 grama plodova) i nešto vitamina B1, B2 i PP. Od mineralnih sastojaka borovnice sadrže dosta kalcijuma, fosfora, magnezijuma, gvožđa i dr. Količinski odnos kalcijum : fosfor je 1,2.
- Borovnice imaju naročiti značaj kao kvalitetna sirovina za proizvodnju sokova („borovničev sok“ i sl.), džemova, želea, likera, vina, slastica, kolača i sl.
- Bobice borovnice su dosta sitne, okruglastog oblika. Boja pokožice plava i tamnoplava. Bobica se lako raspozna po čašici u vidu oziljka, koja se nalazi na vrhu.
- Borovnice prispjevaju za berbu od juna do septembra. Beru se kad bobice dobiju skoro crnu boju i lako se skidaju sa peteljke. Berba se obavlja ručno, a izuzetno za brzu preradu specijalnim napravama — „češljevima“. Berbu treba obavljati u hladnijim jutarnjim časovima ali poslije skidanja rose i pri tom treba voditi računa da se plodovi ne oštećuju- zadržati pepeljak kao kod šljive.
- Zbog osjetljivosti plodova borovnice se teško održavaju u običnim uslovima, dok se u hladnjači mogu održati tri do četiri nedelje. Najviše odgovara temperatura između -2° i 0°C i relativna vlažnost vazduha od 85—90%. Borovnice za skladištenje ne smiju biti prezrele, treba ih brati dok su još čvrste. Kalo u toku skladištenja iznosi 3—4 odsto.

- Dozvoljeno jw da 1 kg plodova ekstra kvaliteta može da sadrži ukupno do 30 listića, peteljki i grančica, a plodovi I kvaliteta najviše do 45 listića, peteljki i grančica;

- Gajene sorte borovnice mogu biti :
 - sa uspravnim habitusom
 - sa niskožbunastim habitusom
- Visokožbunaste borovnice su djelimično samooplodne, dok su borovnice «zečije oko» stranooplodne.
- Zbog toga se u zasadima borovnice preporučuje gajenje većeg broja sorti borovnice radi unakrsnog oprašivanja.
- Visokožbunaste sorte borovnice posjeduju veliku varijabilnost (polimorfizam) i visoku sposobnost prilagođavanja.
- U raznih sorti borovnice žbunovi se razlikuju po veličini i obliku, uspravni su ili razvedeni, visine 0.8 do 1-2 m.

Berba borovnice

- Borovnica se bere u punoj zrelosti , i to u nekoliko navrata (3 – 7 puta), u vremenskom rasponu od 5 – 7 dana, jer joj bobice ne sazrijevaju istovremeno (mada zrele ne opadaju).
- Berba borovnice izvodi se u intervalu od 6 – 8 nedelja, što zavisi od sorte i klimatskih karakteristika lokaliteta.
- Berba se obavlja u plitke sandučiće ili korpice težine do 1 kg.
- Dobro uvježban berač dnevno ubere 60 – 80 kg .
- U novije vrijeme bere se i mehanizovano (za preradu).
- Radi boljeg čuvanja plodova treba ih brati nešto ranije nego što nastupi puna tehnološka zrelost.
- Imajući u vidu visoku pomološku- tehnološku vrijednost plodova ove vrste, treba joj posvetiti posebnu pažnju pri izvođenju ove značajne operacije.

- **Plod**

- je bobica koja sadrži u prosjeku 40 sjemenki (u nekim sorti 60 – 70). Tipična bobica kod borovnice nastaje od perikarpa. Sastoji se od egzokarpa(tanke pokožice), koja štiti unutrašnje sočne dijelove nastale od mezokarpa i endokarpa.
- Razvoj ploda od oplođenja do pune zrelosti traje kod visokožbunastih sorti 45 – 70 dana, a kod borovnica «zečije oko» 100 – 120 dana.
- Sa povećajem prinosa ne mora se smanjivati krupnoća plodova, što znači da ove dvije osobine nisu genetički povezane.
- Visoke prinose i odličan kvalitet ploda ostvaruje se u uslovima stranooplodnje(ukršteno opršivanje).
- Gajene sorte borovnice počinju rađati već u drugoj godini poslije sadnje,a puna rodnost se postiže u 5. i 6. godini.
- Visokorodne sorte visokožbunastih borovnica u punoj rodnosti plodonose i do 10t/ha , pri adekvatnoj agrotehnici.



- **Listovi**

Su tvrdi i sitno nazubljeni, sa lica zelene a sa naličja bijedo zelene boje.U toku jeseni listovi postaju crveni i veoma dekorativni.

- **Cvjetni pupoljci**

- diferenciraju u toku ljeta tekuće vegetacije, a otvaraju se u proljeće naredne godine.Cvjet je čisto cvjetni

- **Cvijetovi**

Mogu biti pojedinačni (solitarni) ili 6-14 zajedno u grozdastim cvastima.Cvijetovi su potpuni (hermafroditni), cilindričnog ili zvonastog oblika. U cvijetu se nalazi 8 – 10 prašnika, koji se otvaraju pri vrhu , i kroz njih se rasijava polen.Oprašivanje je entomofilno.



- **Vodeće sorte**



- **Bluecrop** – formira bujan, uspravan i vrlo rodan žbun. Sazrijeva nekoliko dana poslije prethodne sorte. Otporna je na sušu. Grozd je rastresit, sa vrlo krupnim i čvrstim bobicama, spljoštenog oblika, svijetloplave boje neznatno aromatične, prosječnog kvaliteta. Otporna na pucanje pokožice a bobice ne opadaju.
- **Blueray** – žbun bujan i uspravan , a grane se pod teretom plodova savijaju i formiraju razveden žbun. Grozdići mali i kompaktni. Bobice vrlo krupne ,svijetlo plave ,čvrste, aromatične i visoke konzumne vrijednosti.Otporna na pucanje pokožice.
- **Herbert** – ima bujan, otvoreno raširen i rodan žbun. Sazrijeva kasno , a grozd je srednje rastresit. Bobice vrlo krupne , plave sa voštanom prevlakom,dosta mekane , aromatične i visokog desertnog kvaliteta.Otporna prema pucanju pokožice.

Sorte borovnice



■ **Berkley** – ima bujan, otvoreno raširen i vrlo rodan žbun.Zri početkom jula, a završava zrenje početkom septembra.Grozdići su rastresiti a bobice vrlo krupne (1.5 – 1.9g).Neznatno aromatični plodovi srednjeg kvaliteta.Otporna na pucanje pokožice.



Blueray – žbun bujan i uspravan , a grane se pod teretom plodova savijaju i formiraju razveden žbun.Grozdići mali i kompaktni.Bobice vrlo krupne ,svijetlo plave ,čvrste, aromatične i visoke konzumne vrijednosti.Otporna na pucanje pokožice.

- **Prateće sorte**

- **Darrow** – formira bujan i vrlo razgranat žbun.Samooplodna je i vrlo otporna na sušu.Bobice krupne – 1.3g, svijetloplave boje ,čvrste,nakisele i vrlo ukusne.Grozd srednje rastresit.
- **Earlyblue** – žbun bujan ,otvoreno raširen i rodan.Sazrijeva rano.Grozdići rastresiti.Bobice krupne 1.7g.
- **Goldtraube** – vrlo rodna sorta sa bujnim i uspravnim habitusom.Grozd je dosta rastresit,bobice su srednje krupnoće, čvrste i vrlo prijatnog okusa.Sazrijeva srednje rano .
- **Coville** – žbun je bujan, otvoreno raširen i rodan.Sazrijeva od sredine jula do polovine septembra.Grozd je rastresit,bobice vrlo krupne 1.92-2.10 g.

Berba borovnice

- Borovnica se bere u punoj zrelosti , i to u nekoliko navrata (3 – 7 puta), u vremenskom rasponu od 5 – 7 dana, jer joj bobice ne sazrijevaju istovremeno (mada zrele ne opadaju).
- Berba borovnice izvodi se u intervalu od 6 – 8 nedelja, što zavisi od sorte i klimatskih karakteristika lokaliteta.
- Berba se obavlja u plitke sandučiće ili korpice težine do 1 kg.
- Dobro uvježban berač dnevno ubere 60 – 80 kg .
- U novije vrijeme bere se i mehanizovano (za preradu).
- Radi boljeg čuvanja plodova treba ih brati nešto ranije nego što nastupi puna tehnološka zrelost.
- Imajući u vidu visoku pomološku- tehnološku vrijednost plodova ove vrste, treba joj posvetiti posebnu pažnju pri izvođenju ove značajne operacije.



**POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU**



TEHNOLOGIJA UZGOJA MALINE

Prof dr Pakeza Drkenda



UVOD

BiH: proizvodnja voća i povrća 2013/2014 (u tonama)



VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE
СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
FOREIGN TRADE CHAMBER OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


2013



U odnosu na 2013.:


- *Pad proizvodnje za 35%*

2014






BiH: TOP 5 Izvoznih artikala prema količini u 2014.



**Ukupan izvoz voća i povrća 38,5 hiljada
tona**



BiH: TOP 5 Izvoznih artikala prema vrijednosti u 2014.



34,5 miliona KM




- Smrznute maline
- Glijive
- Svježe jabuke
- Svježa kruška
- Kornišoni
- Ostalo



**Ukupan izvoz voća i povrća
92,3 miliona KM**



Top production - Raspberries - 2012



Rank	Area	Production (Int \$1000)	Flag	Production (MT)	Flag
1	Russian Federation	257354	*	133000	*
2	Poland	245850	*	127055	
3	United States of America	194999	*	100775	
4	Serbia	185910	*	96078	
5	Ukraine	58630	*	30300	
6	Mexico	32912	*	17009	
7	United Kingdom	29218	*	15100	
8	Spain	25348	*	13100	
9	Azerbaijan	22445	*	11600	*
10	Canada	21033	*	10870	
11	Bosnia and Herzegovina	13575	*	7016	
12	Germany	10147	*	5244	

<http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>

PROIZVODNJA MALINE U BIH

2013.	5000 t
2014.	7500 t
2015.	10.000 t


Otkupna cijena po kilogramu

2013.	1,63 eura
2014.	1,68 eura
2015.	1,53 eura

Izvor: USDA - National Agricultural Statistics Service



BiH: Analiza razmjene, 2014. godina u KM (TOP 10 partnera, prema ukupnoj vrijednosti)



IZVOZ
UVOZ





BiH: Analiza razmjene, 2014. godina u KM (TOP 10 partnera, prema ukupnoj vrijednosti - proizvodi)

- Srbija: *Jabuke, kruške, smrznute maline;*
- Njemačka: *Sušene gljive, smrznute maline, kornišoni, svježe i suhe šljive;*
- Austrija: *Smrznute maline, svježe i suhe gljive, svježe i suhe šljive;*
- Italija: *Banane, citrusi, grožđe, nektarine, paradajz, jabuke;*
- Hrvatska: *Banane, citrusi, jabuke, sušeno nahunasto povrće;*
- Turska: *Paradajz, citrus, lješnjaci, datule, orasi;*
- Slovenija: *Banane, jabuke, citrusi, grožđe;*
- Nizozemska: *Krompir, crveni luk, paradajz, jabuke;*
- Makedonija: *Paprike, dinje, paradajz, banane, grožđe;*
- Grčka: *Citrusi, lubenice, breskve;*



-Prema raspoloživim podacima u periodu 2010-2014. godina u BiH su zasnovane površine pod jagodičastim voćem iznosile 149,24 ha, od čega na zasade maline 79,92 ha (53,55%).

-Prema pokazateljima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK) vrijednost jagodastog voća je sa 16.553.086,00 KM u 2009. godini dostigao iznos od 43.039.202,00 KM u 2014. godini - povećanje od 2,6 puta.

- U strukturi izvoza dominira **smrznuta malina (79%)**, smrznuta borovnica (7%), smrznuta jagoda (5%), smrznuta kupina (5%), srznute crvene ribizle (2%), **svježe maline (1%)**

-Uvoz jagodastog voća u BiH snizio se sa vrijednosti 3.652.354,00 KM u 2009. godini na iznos 2.405.051,00 KM u 2014. godini.

- Struktura uvoza jagodastog voća u BiH iz 2014. godine: **smrznuta malina (43%)**, potom slijedi svježa jagoda (19%), smrznuta borovnica (12%), smrznuta jagoda (11%), smrznuta crvena borovnica (5%), smrznuta crna borovnica (5%)

-Sektor proizvodnje jagodastog voća u Bosni i Hercegovini predstavlja perspektivnu proizvodnju, jer je omjer izvoza prema uvozu 15:1.

-Najviše izvozimo smrznutu malinu (Willamette, Meeker), ali raste značaj kupina, jagode (pogotovo šumske), borovnica, te svježe-stone maline (Polka).

KORAK DALJE

-Prema istraživanjima FiBL-a i IFOAM-a iz 2012. godine, na svjetskom nivou, oko 43.000 ha (8,6% ukupne površine) pod zasadima jagodastog voća je ORGANSKO.

-Najveće površine zasada organskog jagodičastog voća nalaze se u Poljskoj, SAD-u, Litvaniji, Kanadi i Njemačkoj (1.500-15.000 ha).

-Procentualno najjaču organsku proizvodnju posjeduje Litvanija, Grčka, Rumunija, Estonija, Bugarska (40-90%), dok se BiH nalazi pri dnu ljestvice u svjetskoj proizvodnji sa upitnih **1,7%**.

-U BiH djeluje 18 ozbiljnih hladničkih kapaciteta sa instaliranih cca. 11.000 tona, sa tendencijom povećanja.

http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2014/02/katalob_bih.pdf

Federacija Bosne i Hercegovine

Hladnjače



Legenda

Hladnjače	● Jaffa-komerc d.o.o.
● AES-trans	● Klas d.o.o.
● Agroherc	● Mat trade
● Agrone retva	● Rolend d.o.o.
● Agroprom d.d.	● Vegafruit d.d.
● Dubrave	● Vrganj promet d.o.o.
● Eko Arhaz	● ZZ Ideal
● Fructus pak d.o.o.	● ZZ PMG-VIP
● Frutti-Fungi	● ZZ Poljoprivreda
● Gračanka	● Zlatna jabuka
● Hipex d.d.	● Šumski plod d.o.o.
● IMB Komerc d.o.o.	— Magistralni_put
	— Regionalni_put

PRIMAMLJIVO IZGLEDA???


BIZNIS UZGOJA MALINA U BROJKAMA

POČETNA ULAGANJA
2.000-3.000
KM/dunum

GODIŠNJA ULAGANJA
300-400
KM/dunum

CIJENA
2,80-3,20
KM/kg

PRINOSI
1-2,5
t/dunum



PREDNOSTI GAJENJA MALINA U ODNOSU NA DRUGE KULTURE


- Nema velikih zahtjeva u pogledu klimatskih uslova,
- Brzo stupa na rod i daje redovne prinose,
- Omogućava brz obrt kapitala,
- Rizik u proizvodnji je mali,
- Tehnologija uzgoja je jednostavna,
- Omogućuje angažovanje slabije radne snage,
- Uspješno se može gajiti na mješovitom i malom posjedu,
- Tražena roba na tržištu i osiguran otkup iste.

PROIZVODNE REGIJE VRSTA IZ GRUPE JAGODASTO VOĆE NA PODRUČJU FBIH

Regije ili zone u kojima dominira proizvodnja plodova jagodastog voća su sljedeće:

- Velika Kladuša (kultivari dvogodišnjeg tipa maline, jednorodna jagoda);
- Bužim (kultivari jednogodišnjeg tipa maline);
- Cazin (malina, jagoda, aronija, visokožbunasta borovnica);
- Bosanska Krupa (malina, jagoda, aronija, visokožbunasta borovnica);
- Gornjo-vrbaska regija: Bugojno, Gornji, Donji Vakuf i Jajce (malina, visokožbunasta borovnica);
- Žepče – lokalna zajednica Željezno Polje (kultivari dvogodišnjeg tipa maline, visokožbunasta borovnica);
- Zavidovići (kultivari dvogodišnjeg tipa maline);
- Sapna (kultivari dvogodišnjeg tipa maline);
- Visoko (visokožbunasta borovnica, kultivari jednogodišnjeg tipa maline);
- Čelić (jagoda);
- Centralna Bosna: Novi Travnik, Busovača, Kiseljak, Fojnica (jagoda, kultivari dvogodišnjeg tipa maline);

Federacija Bosne i Hercegovine
Proizvodnja jednogodišnje maline



Legenda


Način proizvodnje

Ekstenzivna

Intenzivna http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1440616881-361_1201_1813_b.pdf

0 25 50 100 Kilometers

Federacija Bosne i Hercegovine
Proizvodnja dvogodišnje maline




http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1440616881-361_1201_1813_b.pdf

0 25 50 100 Kilometers

EKOLOŠKI USLOVI

Zemljište - Malina nema specifičnih zahtjeva u pogledu zemljišnih uslova za njen uzgoj. Ipak, najviše joj pogoduju duboka (preko 1 m), rastresita, propusna, dovoljno vlažna (75%), slabo kisela (pH 6), srednje teška (sa oko 50% gline) i plodna zemljišta (sa oko 5% humusa).



Malina ne podnosi teška i zbijena tla sa visokim nivoom podzemnih voda (na takvim zemljištima se povećava mogućnost oboljenja korijena).



Malina ne podnosi ni sušu, zbog čega se pri nedovoljnim količinama vlage u zemljištu i vazduhu prinosi i kvalitet plodova značajno smanjuju, korijen slabo razvija, i formira se mali broj novih izdanaka.




Klimatski uslovi - U prirodnim populacijama malina se najčešće može naći u brdskim područjima. Mada malina može da se nadje i na nadmorskim visinama do 2 000 m, proizvodna područja koja se preporučuju za podizanje novih zasada ove vrste ne bi smjela prelaziti nadmorske visine od 1 000 m, a za stalnorađajuće (jednogodišnje) sorte 700-800 m.

Za uspješan uzgoj maline najpodesnija su područja umjerene klime (srednje mjesečne temperature oko 10°C i godišnje sume padavina 800-1 000 mm, uz njihov pravilan raspored), sa nešto svježijim ljetima i umjerenom oštrim zimama.

Takođe, za dobro projektovan malinjak, preporučuju se sjeveroistočne ili sjeverozapadne ekspozicije i nagibi terena do 10%.

Malina cvjeta nešto kasnije, te njeni cvjetovi izbjegavaju opasnost izmrzavanja kao posljedicu ranih proljetnih mrazeva. Negativno dejstvo niskih temperatura u ovom periodu može se odraziti prvenstveno na bočna razgranjenja na dvogodišnjim prirastima. Dobro sazreli prirasti maline uspješno odoljevaju dejству niskih zimskih temperatura. Kod osjetljivih sorata nekih godina se ipak mogu pojaviti manje ili veće štete od mraza.



Faktori koji utiču na osjetljivost prema niskim zimskim temperaturama i na koje pri podizanju zasada treba obratiti posebnu pažnju su:

- nedovoljna otpornost sorte na izmrzavanje, kao njena biološka odlika,
- loša zdravstvenost i pripremljenost prirasta za zimu, koja može biti posljedica prekomjernog đubrenja azotnim đubrivima na kraju vegetacije,
- oštećenja prirasta izazvana napadom štetočina ili biljnih bolesti,
- nagli pad temperature u jesenjem periodu ili u periodu kretanja vegetacije i dr.

ŠTETE IZAZVANE IZMRZAVANJEM IZDANAKA MALINE

Toplo vrijeme tokom jeseni nakon koga uslijedi nagli pad temperature može izazvati izmrzavanje izdanaka zbog toga što isti nisu dovoljno zreli i aklimatizovani na tako ekstreman pad temperature.



Štete od izmrzavanja kod dvogodišnjih kultivara maline mogu biti spriječene puštanjem izdanaka da padnu prema zemlji u kasnu jesen, kako bi se tokom zime nalazili pod sniježnim pokrivačem koji predstavlja dobar izolator i time štiti izdanke od izmrzavanja.



Dakle, ne preporučuje se izdanke maline sorti Vilamet ili Miker tokom zime ostavljati uspravno, tj. vezane uz naslon.




Federacija Bosne i Hercegovine
Pogodnost za uzgoj dvogodišnje maline




PARAMETRI:

- dužina vegetacionog perioda,
- padavine u v.p.,
- suma temp. Iznad 10°C
- hidromorfnost tla,
- pH vrijednost tla,
- dubina tla



http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1440616881-361_1201_1813_b.pdf

Federacija Bosne i Hercegovine
Pogodnost za uzgoj jednogodišnje maline




Legenda

- Nivoi pogodnosti
- VRLO POGODNO
 - POGODNO
 - UMJERENO POGODNO
 - OGRANIČENO POGODNO
 - NEPOGODNO
- Kantoni
- Rijeke
- Vještačka jezera
- Prirodna jezera
- Nadmorska visina >800 m

http://fmpvs.gov.ba/upload_files/1440616881-361_1201_1813_b.pdf

BIOLOŠKE OSOBINE

Malina je višegodišnja, žbunasta, listopadna biljka čiji podzemni i nadzemni sistem čine dvije grupe organa: vegetativni i generativni. U vegetativne organe, koji su u funkciji održavanja života, spadaju: korjen, stablo i list, a u generativne, koji su u funkciji produženja vrste: cvijet, plod i sjeme.



[http://nikola-micic.com/adm/data/docs/\(160309154601\)_107-Malina-rizom-koren.pdf](http://nikola-micic.com/adm/data/docs/(160309154601)_107-Malina-rizom-koren.pdf)

Šematski prikaz
 osnovnih nadzemnih
 organa maline:

A – nadzemni prirast u periodu mirovanja;
 B – građa mješovitog pupoljka maline;
 C – plodonosni mladar u fazi zriobe plodova.

Svi nadzemni – fotofilni, organi maline predstavljaju organe pseudostabla rizoma što znači da se kod ovih organa ne nalaze nove vegetacione kupe ili meristematska tkiva koja omogućavaju dalji rast i razvoj, odnosno, poslije plodonošenja ovi organi se suše u potpunosti

Adventivne tačke rasta, kao inicialne tačke rasta podzemnih prirasta, koji po svim morfološkim i anatomskim svojstvima predstavljaju vertikalni rizom, diferenciraju se na horizontalno rastućim korenovima koji prema načinu rasta i razvoja imaju svojstva analogna stolonama.




Inicijalne tačke rasta podzemnih etioliranih prirasta koji po svim morfološkim i anatomskim svojstvima predstavljaju vertikalni rizom, diferenciraju se na horizontalno rastućem podzemnom stablu koje prema načinu rasta i razvoja imaju svojstva analogna stolonama. Iz ovih adventivnih tačaka rasta formiraju se primerni podzemni prirasti stabla maline

Rast primarnog nadzemnog prirasta maline (1) odvija se iz vršnih vegetativnih pupoljaka podzemnih prirasta (2). Ključni faktor rodnog potencijala primarnih nadzemnih prirasta maline baziran je na stepenu ukorenjavanja podzemnog prirasta koje se odvija paralelno sa rastom primarnog nadzemnog prirasta. Na fotografiji se vidi da podzemni prirasti, nosioci primarnih nadzemnih prirasta, formiraju i primarno korijenje (3) u baznom i središnjem delu podzemnog prirasta. Horizontalno rastuće stablo maline (4), takođe, formira značajan broj sekundarnog korijenja (5) što se dovodi u vezu i sa formiranjem novih primarnih adventivnih tačaka rasta, iz kojih se razvijaju novi primarni podzemni prirasti




Iz mješovitih populjaka maline uvjek se razvijaju plodonosni mladari koji se poslije plodonošenja suše zajedno sa nadzemnim prirastom. Međutim, ovde se javljaju dva genotipski specifična perioda buđenja i plodonošenja generativnih populjaka maline: **standardni i remontantni**.

Standardni genotipovi daju nadzemne priraste koji u prvoj vegetaciji u pazusima listova diferenciraju generativne – mješovite pupoljke, a koji plodonose u narednoj vegetaciji, i koji se zbog ove osobine nazivaju jednorodne ili "dvogodišnjim genotipovima".




Sl. 9. Grafički prikaz ciklusa rasta i razvoja nadzemnih prirasta maline kod jednorodnih genotipova

Kod remotantnih genotipova, nadzemni prirasti u zavisnosti od fotoperiodizma, odnosno, u uslovima kratkog dana, aktiviraju pupoljke u pazusima listova na vrhu nadzemnih prirasta koji se razvijaju u tekućoj vegetaciji i ulaze u plodonošenje.



Sl. 10. Grafički prikaz ciklusa rasta i razvoja nadzemnih prirasta maline kod dvorodnih genotipova

Popoljci u pazusima listova ne ulaze u dormantnost, a cvetanje i plodonošenje se odvijaju na prijevremenim plodonosnim mладарима. Ova genotipska specifičnost, odnosno, isključivanje fiziološkog mehanizma ulaska u period dormantnosti u uslovima kratkog dana, kod pupoljka na vrhu pseudostabala koji se formiraju u prvoj vegetaciji, ima za posledicu plodonošenje nadzemnih prirasta u dvije vegetacije. Prvo u periodu rasta nadzemnih prirasta (prva vegetacija – prijevremeno plodonošenje pupoljaka na vrhu nadzemnog prirasta) i drugo plodonošenje iz onih pupoljaka koji su ušli u dormantnost u periodu rasta nadzemnih prirasta u proleće i u uslovima dugog dana.




Sl. 12. Šematski prikaz uklanjanja nadzemnih prirasta rizoma maline koji su plodonošili, tehnikom podsecanja na dubini 10 – 15 cm ispod površine zemlje. Na ovaj način značajno se smanjuje broj sekundarnih ogranačaka rizoma (Sl. 6) i favorizuje se formiranje primarnih nadzemnih prirasta za plodonošenje

Dakle, u morfološkom smislu, kod maline moguće je razlikovati dva tipa prirasta na nadzemnom sistemu:

a) **Izdanke** - priraste nastale iz vegetativnih tačaka rasta na korijenu žive dvije godine

b) **Izbojke** - jednogodišnje priraste (plodonosne mladare) iz tačaka rasta (generativni pupoljci) na nadzemnom sistemu - izdnacima.



PREDRADNJE ZA PODIZANJE ZASADA MALINE

U okviru radnji koje se preduzimaju pred i tokom zasnivanja intenzivnih zasada maline i kupine posebno se izdvajaju sljedeće:

- izbor lokacije za podizanje zasada maline i kupine,
- priprema zemljišta za sadnju,
- izbor sadnog materijala za zasnivanje zasada maline i kupine,
- tehnika sadnje maline i kupine,
- izbor i oblikovanje uzgojnog sistema,
- mjere upravljanja zasadom maline i kupine - rezidba, đubrenje, navodnjavanje, održavanje zemljišta, zaštita

Izbor lokacije za podizanje zasada maline

Postoje osnovni faktori koji moraju biti razmotreni prilikom izbora mesta za podizanje zasada maline i kupine. To uključuje: ocjenu parcele, predkulturu, tip zemljišta i njegovu plodnost, odvodnjavanje, vjetrozaštitne pojaseve, osunčanost, blizinu izvora vode i povezanost sa komunikacijama.



Sl. Parcele na brežuljkastim terenima idealno su rješenje za sadnju maline i kupine

http://www.zepackirolend.com/index.php/2011-08-19-13-59-20/financial-adviser/item/download/3_dc884859a085704ecba1d87b08a183be



Sl. Primjer uticaja predkulture na uzgoj maline: zasad maline podignut na mjestu gdje je prethodno bio pašnjak (lijevo), isti sadni materijal i agrotehničke mjere kao i u prethodnom slučaju samo je ovdje predkultura bila jagoda (desno)


Priprema zemljišta za sadnju maline

Čišćenje i ravnanje površine zemljišta na kojoj se želi podići novi zasad maline obavezna je radnja u sklopu uređenja odabrane parcele, a ima za cilj eliminisanje svih većih ili manjih potencijalnih fizičkih i drugih smetnji, kao npr. zemljišnih depresija koje bi kasnije predstavljale nepoželjna mjesta akumulacije površinske vode.

Eliminisanje korova, takođe je radnja koja se u ovoj fazi redovno primjenjuje. Herbicidi Cidocor, Herkules i Basta efikasna su sredstva za uništavanje najvećeg broja višegodišnjih i jednogodišnjih korova, te se u ovu svrhu najčešće preporučuju.



Uzimanje uzoraka zemljišta za analizu osnovih elemenata plodnosti tla



REZULTATI ANALIZE PLODNOŠTI TLA

Ime i prezime vlasnika parcele i adresa: Niko Nikić, Gornji Vakuf

Parcela: predviđena za zasad malina

Kratki historijat korišćena parcele: livada nikada dubrena

Pregledna tabela rezultata analize osnovnih elemenata plodnosti tla

Broj uzorka	Dubina (cm)	pH u		Humus u %	CaCO ₃	mg/100g tla	
		H ₂ O	n-KCl			P ₂ O ₅	K ₂ O
1.	0-30	7,38	6,29	3,31	karbonatno	11	15

Prema pH tlo je slabo kiselo do neutralno, uz prisustvo karbonata. Sadržaj CaCO₃ u tlu je naročito značajan pri podizanju voćnjaka jer ograničava intenzivniju proizvodnju izazivajući nedostatak nekih neophodnih mikroelemenata (Fe, Zn, B). Malina, takođe slabije uspijeva na karbonatnim zemljištima pH vrednosti > 7, zbog česte pojave manjka magnezijuma i niza mikroelemenata, u prvom redu željeza i mangana. Međutim kako se radi o zemljištu sa povoljnim parametrima plodnosti tj. jako humoznosti i srednjom obезbijedenošću pristupačnim kalijumom i fosforom ovo ne mora biti značajan ograničavajući faktor. Treba obratiti pažnju kod izbora kultivara odnosno podloga (bujnije vegetativne podlove) birajući one najkvalitetnije i pogodnije za uzgoj na karbonatnim tlima.

Kako bobičasto voće voli umjereno kisela, rahla i humosom bogata zemljišta u praksi se često primjenjuje nanošenje površinskog sloja piljevine od crnogorice prije podizanja zasada koja štiti i vlagu tla od isparavanja. Mogu se koristiti i iglice iz organskog horizonta u šumama – šumske pokrivke koje mogu i dodatno sniziti pH vrijednost. Za snižavanje pH vrijednosti zemljišta unose se adekvatne količine organskih dubriva sa dodatkom sumpora, dok se kasnije u ishrani redovno koriste vodorastvorljiva dubriva na bazi sulfata: amonijum sulfat (za prihranu), kalijum sulfat, magnezijum sulfat, ili NPK formulacije i proste soli (kalijum nitrat- Multi K pHast) sa niskom pH vrijednošću. Takođe kako pored kiselog i rahlog zemljišta zahtijevaju i vodu u vrijeme plodnoštenja (korijen je razvijen u plitkom površinskom sloju) u slučaju čestog navodnjavanja obvezbiđeće se dobra procijednost u rizosferi.

Tlo je umjereno humozno. Preporučuje se meliorativna gnojidba stajnjakom (sadrži i mikroelemente koji su u uslovima neutralne do alkalne reakcije manje dostupni) u količini 3,0 t/dulumu radi održavanja povoljnog sadržaja humusa.

Prema sadržaju biljci pristupačnog fosfora u karbonatnim tlima obvezbiđenost ovim hranjivom je srednja. Prema sadržaju pristupačnog kalija tlo je takođe srednje obvezbiđeno ovim hranjivom, što je sa gledišta sigurnosti proizvodnje dobro jer je malina poznata po velikim zahtjevima za kalijumom.

Kod podizanja zasada maline tlo se preore mjesec dana prije sadnje uz meliorativnu gnojidbu stajskim gnojivom. Preporučuje se meliorativna gnojidba mineralnim gnojivima i to oko 50 kg/dulumu NPK 7:20:30. Zbog mogućnosti ispiranja azota on se ne unosi u meliorativnom dubrenju.

U prvoj godini preporuka za redovnu gnojidbu kreće se od 4,5 kg/dulumu N; 3,0 kg dulumu P₂O₅ i 5,0 kg/dulumu K₂O. Za intenzivnu proizvodnju preporučene količine su: 10,0 kg/ dulumu N; 15,0 kg/dulumu P₂O₅ i 20,0 kg/dulumu K₂O.


Tabela 3. Preporuke za dubrenje fosforom i kalijumom prema podacima dobivenim analizom zemljišta

Status određen analizom zemljišta	PzOs (kg/dunum)	KzO (kg/dunum)
nizak	17,00	21,55
srednji	13,61	17,00
dobar	10,21	13,61
visok	3,40	3,40

NA VRŠNIM PUPOLJCIMA: Ča i B

NA MLADIM LISTOVIMA: Cu, S, Fe i Mn

NA STARIJIM LISTOVIMA: N, P, K, Mg, Zn i Mo



KLJUČ ZA DETERMINACIJU NEDOSTATKA POJEDINIHRANJIVA KOD BILIAKA NA OSNOVU SIMPTOMA NA LISTU

Symptomi' odesintko azota (N) za učenja mapec

Ukoliko je zemljište na kojem se želi podići malinjak nešto slabijeg kvaliteta, obavezno je popravljanje njegove plodnosti, odnosno poboljšanje njegovih fizičkih i hemijskih karakteristika. Popravka plodnosti zemljišta vrši se meliorativnim đubrenjem organskim i mineralnim đubrivima, a prema potrebi izvodi se i kalcifikacija (korekcija pH vrijednosti), te odvodnjavanje, odnosno obezbjeđuje i sistem za navodnjavanje.






Izbor sadnog materijala za zasivanje zasada maline

Standardna sadnica maline i kupine mora biti duga najmanje 50 cm, srednje debljine 8-12 mm, i sa korjenovim sistemom od najmanje 8-10 glavnih žila, dužine 12-20 cm, i debljine 2 mm, koji je dobro obrastao postranim žilicama i korjenovim dlačicama.

Svaka sadnica, ili pak bunt (obično 50 komada sadnica) mora posjedovati markicu na kojoj piše: vrsta, sorta, tip sadnice, deklaracija, ime proizvođača i adresu, te za koju godinu sadnje važi.

- a) Kvalitetna sadnica
- b) Nekvalitetna sadnica




Tehnika sadnje maline



A photograph of a large, dark brown plowed field. The soil is textured and uneven. In the background, there is a dense forest of evergreen and deciduous trees with some autumn-colored leaves. The sky is clear and blue.

Sadnja na uzdignite gredice


Priprema sadnica za sadnju



Sadnja se u pravilu obavlja po oblačnom vremenu, a njena tehnika zavisi od nivoa pripreme zemljišta. Ukoliko je zemljište dobro pripremljeno sama sadnja može se obaviti u brazde (što je u praksi najčešći slučaj).




Tehnika sadnje maline



AKTUELNI SORTIMENT DVOGODIŠNJE MALINE U BiH

Vilamet (Willamette) - U SAD i Kanadi ovo je vodeća sorta maline. Takođe, i za naša proizvodna područja trenutno je najaktuelnija sorta ove voćne vrste. Američkog je porijekla, nastala na Univerzitetu u Oregonu, ukrštanjem, Njuburg x Lojd Džordž. Spada u grupu srednje ranih sorata, sa početkom sazrijevanja plodova u drugoj polovini mjeseca juna. Plod joj je srednje krupan do krupan, prosječne mase 5 g, kupastog oblika, tamnocrvene boje, zadovoljavajuće čvrstoće, te prijatnog okusa i arome. Plodovi se lako beru, pogodni su za potrošnju u svježem stanju, ali i za različite vidove prerade. Srednje je snage rasta, ali pri intenzivnoj njezi može biti izrazito bujna, tako da formira veliki broj izdanaka koje treba prorjeđivati. Cvjeta srednje rano, samooplodna je i uglavnom jednorodna sorta, mada pojedinih godina, plodonosi i u dva navrata. U periodu punog plodonošenja, uz solidnu njegu, daje prinose i preko 10-15 t/ha. Naš aktuelni sortiment maline ne samo da Vilamet svrstava u grupu ekonomski najznačajnijih sorti ove vrste, već joj u ovoj grupi daje i vodeću poziciju.




Rubus idaeus

Miker (Meeker) - Stvorena je u SAD. a u proizvodnju je uvedena još 1967. godine. Pripada grupi srednje kasnih sorti, sa početkom sazrijevanja plodova jednu sedmicu poslije Vilameta. Plod joj je krupan, oko 5,5 g, izrazito čvrst, prijatnog okusa i arume. Plodovi se mogu koristiti i kao stono voće, a posebno kao izuzetno pogodna sirovina za zamrzavanje. Izrazite je snage rasta, stvara manji broj izdanaka u odnosu na sortu Vilamet, ali su isti znatno bujniji. Posebno se preporučuje kao sorta prikladna za ravničarske terene, kojoj najviše odgovaraju međuredna rastojanja 2,8 - 3,0 m. Cvjeta srednje kasno, samooplodna je i jednorodna. Obezbjeduje izuzetno visoke prinose 12-15 t/ha, pa čak i više. Zavidne je otpornosti prema antraknozi, ali je osjetljiva na viruse i niže temperature, zbog nešto kraće vegetacije. Sorta maline Miker, danas se uz Vilamet, najčešće preporučuje kao poželjan izbor za uzgoj ove vrste voćaka u intenzivnim zasadima.



Meeker





‘Glen ample’

(‘Glen prosen’ x ‘Meeker’), 1978 - West Malling, Kent. U PROIZVODNJI

od 1994

Rast: uspravan,bujna, brz trnova

Rodnost: vrlo visoka

Čas zrenja: srednje kasna

Plod: srednje velik do velik, svjetlo crven, okroglast, čvrst, vrlo ukusan

Otpornost: Otporna na dva roda lisnih ušiju, koji prenose mozaik virus

Posebnosti: primjerna za strojno branje

‘Tulameen’

- Izvor: kanadska sorta
- uspravan, bujan rast
- bez trnova
- Cvjeta: kasno
- Plod: vrlo velik, stožast, svjetlo crven, čvrst, obstojan, plod se lijepo odvaja od cvjetne lože
- Prinos: vrlo visok
- Zri od konca juna
- Otporna je na prenosioce virusa mozaika, djelomično otporna na korjenovu trulež i pepelnici
- Primjerna za strojnu berbu



‘Tulameen’



Polka' je jedan od najboljih kultivara maline introdukovani posljednjih godina. Ista je pobudila značajan interes među stručnjacima širom Evrope sa dugim popisom svojih zavidnih osobina

pripada grupi jednogodišnje maline rane sezone sazrijevanja plodova, i uglavnom se proizvodi samo za jednu berbu, kraj ljeta - jesen. U poređenju sa drugim kultivarima 'Polka' plodonosi 10 dana ranije u odnosu na kultivar 'Polana', 10-14 dana ranije nego kultivar 'Autumn Bliss', odnosno u periodu između sorti 'Jaclyn' i 'Autumn Britten', te ima identičan termin plodonošenja sa kultivarom 'Joan J'.

Značajna osobina ovog kultivara je da uz koncetrisano orezivanje dijelova izdanaka koji su plodonosili slijedi dobra produkcija plodova sve do perioda pojave jačih mrazeva u jesen. Kada je u pitanju rodnost, kultivar 'Polka' proizvodi i do 2,5 kg plodova po biljci, te se može očekivati prinos od oko 2,0-2,5 t po dunumu, čak i na zemljištima koja ne ispunjavaju sve potrebne uslove, što upućuje da se ista odlikuje izrazitom otpornošću na nepovoljne biotičke i abiotičke uslove sredine.

Plod se odlikuje izrazitom čvrstoćom i konzistencijom, te posjeduje izvrsan okus i aromu, odnosno ima dobar

hemijski sastav i organoleptičke osobine. Koštunice u plodu su dobro povezane, imaju jaku pokožicu, te postoji vjerovatnoća da će uslijed manipulacije i transporta pokazati minimalne znakove oštećenja. To ukazuje da plodovi imaju izvanredan rok trajanja nakon berbe, te mogu biti ostavljeni u frižideru nekoliko dana sa malo pogoršanja u okusu i kvalitetu. Plodovi 'Polke' su pogodni za svježu potrošnju (stono tržište), ali i za zamrzavanje (u hladnjaci ne pokazuju promjene u boji), te za preradu. Ostvaruje prilično visok procenat plodova I klase. Izdanci ovog kultivara su srednjeg porasta, izražene bujnosti i ne lome se pod težinom roda. Jedna biljka proizvodi u prosjeku deset izdanaka visine 1,5-1,8 m, koji na sebi imaju malo trnja. S obzirom da su izdanci uspravni i čvrsti naslon generalno nije potreban, mada veoma često pod težinom roda dolazi do povijanja prirasta prema zemlji, te se određeni tip naslona preporučuje. Uglavnom se gaji u sistemu slobodnih grmova, odnosno svi izdanci koji se razviju ostave se da plodonose. Međutim, u intenzivnoj produkciji za njen uzgoj sve se više koriste nasloni u vidu različitih tipova podrške (špaga, mreža), te definiše broj izdanaka po jedinici dužine reda, što je čini adekvatnom za uzgoj u sistemu špalira.

- Kultivar 'Polka' pokazuje otpornost na bolest koja izaziva trulež ploda poznatiju kao "siva pljesan" (*Botrytis cinerea*), zatim relativno nisku osjetljivost na trulež korijena (*Phytophthora fragariae* var. *Rubi*), zatim virus prstenaste pjegavosti maline (Raspberry ringspot nepovirus - RRV), te kompleks virusa mozaika. Kada su u pitanju štetočine, Potato leaf hoppers veoma preferira ovaj varijetet i može izazvati značajnu štetu. 'Polka' je sorta maline koja sve više zamjenjuje postojeći sortiment ove vrste voća u mnogim regijama širom svijeta zbog izuzetno kvalitetnog ploda i visokih prinosa po jedinici površine, te je to čini ekonomski značajnjom sortom.



'Autumn bliss'

‘Rafzaqu’*; ‘Himbo top’®

- Sorta Rafzaqu s tržnim imenom Himbo Top je dvakrat rodna švicarska sorta
- Križanec med sortama Autumn bliss in Himbo queen.
- Rast grma je bujna. Poganjki so močni in visoki.
- Je pozna sorta, ki začne zoreti sredi avgusta in obiranje traja do 10 tednov oz. do prvih pozeb.
- Pridelek je velik.
- Plod je velik, okroglast, svetleče rdeč, nekoliko manj trden, vendar obstojen. Okus je dober.
- Obiranje je enostavno.
- Primerna je tudi za gojenjem v zaprtem prostoru.
- Priporoča se sajenje na lahka, humozna ter prepustna tla.
- Tolerantna je na bolezni korenin.



‘Rafzaqu’*; ‘Himbo top’®

‘Amira’


- Dvorodnaitallijanska sorta (Berry Plant)
- Križanac Polka i Tulameen.
- bujna i uspravna
- Prinos visok.
- Plod je velik, čvrst, crven, gladak.
- Okus je vrlo dobar, skladan.
- vrlo dugo izdrži u hladnjači, ne da bi izgubila sok. u kontroliranoj atmosferi dva do tri tjedna.
- Otporna je na niske zimske temperature i visoke ljetne temperature,



‘Amira’



Sistemi uzgoja maline




Sl. Uzgoj maline u sistemu vertikalnog špalira

Postoje dva osnovna tipa naslona kod sistema uzgoja u vertikalnom špaliru u zavisnosti od položaja žica u istom, koji su danas Vodič o uzgoju maline i kupine zastupljeni u voćarskoj praksi kada je u pitanju uzgoj maline, a to su:

- stubovi na kojima se nalazi dvospratno/trospratno jedna žica tzv. I-sistem,
- stubovi koji nose dvospratno/trospratno duplu žicu u horizontali tzv. t-sistem


Sistem I-špalira je obično u upotrebi kod dvogodišnjih kultivara, dok T-sistem je posebno praktičan kod jednogodišnjih kultivara, ali i malog broja dvogodišnjih, kao što je sorta miker.

Kod I špalir sistema izdanci su pojedinačno vezani za svaki red žice i na taj način ne poliježu ka zemlji pod težinom roda. Obično su u ovom sistemu prisutna dva reda žice, prvi na visini 0,9 m, a drugi na 1,8 m, dok je visina stuba iznad zemlje 2,0 m. Rastojanja između redova kreću se 2,5 m, a u redu broj dvogodišnjih izdanaka, dakle koji plodonose na jedan dužni metar treba da je 6-7. Ovo je standardni način uzgoja sorte vilamet.







Kod T-sistema špalira na stubovima se postavljaju tri letve koje su fiksirane za svaki stub.





Ciklus proizvodnje kultivara dvogodišnjeg tipa maline sa naznačenim agro i pomotehničkim mjerama - intenzivna tehnologije uzgoja



RADOVI U PRVOJ GODINI NAKON SADNJE

MART-APRIL

- Plitko okopavanje rednog prostora



- Postavljanje stubova

Betonski stubovi se postavljaju na razmak od 8-10 m



Drveni stubovi se postavljaju na razmak od 5-7 m



APRIL -MAJ

- Pojava jednogodišnjih izdanaka i uklanjanje starog izdanka




MAJ-JUNI

- Okopavanje rednog prostora



-Instaliranje sistema za navodnjavanje - najintenzivnije potrebe maline u prvoj godini su od **JUNA do SEPTEMBRA**.



-Aplikacija N đubriva

Prva godina nakon sadnje dodaje se samo N (azot) ako je prilikom pripreme zemljišta đubrenje provedeno prema analizi istog – podijeliti cjelokupnu preporučenu količinu azota na tri jednaka dijela i primjeniti u sljedećim termina:

- 1/3 ukupne količine - u proljeće, ako je sadnica zreli izdanak golih žila aplicirati nakon uklanjanja starog dijela sadnice, odnosno kad su novi izdanci 10-15 cm visine (obično 4-6 sedmica nakon proljetne sadnje), a u slučaju kontejnerske sadnice 2 sedmice nakon sadnje.
- 1/3 ukupne količine – mjesec dana nakon prve aplikacije;
- 1/3 ukupne količine – mjesec dana nakon druge aplikacije.

Napomena: ako je ukupna preporučena količina N prve godine 4,5 kg/dunumu (tabela 1), onda je istu potrebno podijeliti na tri dijela ($4,5:3 = 1,5$ kg), te u navedenim terminima aplicirati po 1,5 kg N/dunum. Ne aplicirati N nakon polovine avgusta.

4,5-5,7 N kg/dunumu

U primjeru KAN-a kao izvora N = 12,6-21,1 kg KAN-a /dunumu

U primjeru UREE kao izvora N = 9,8-12,4 kg UREE/dunumu

JULI


-Zatezanje špaga, odgajanje jednogodišnjih izdanaka


Tokom vegetacije novoformirani izdanci se razvijaju popunjavajući cjelokupan redni prostor. Obzirom da su mladi izdaci savitljivi i obaraju se ka zemlji, kako bi se isti održali u uspravnom položaju i omogućili nesmetano izvođenje obrade zemljišta u zasadu, potrebno je paralelno uz žicu vezati špagu, između kojih se isti provlače i tako održavaju u uspravnom položaju.



MAJ-OKTOBAR

- Zaštita od štetnih organizama i bolesti






RADOVI U DRUGOJ GODINI NAKON SADNJE

MART-APRIL

Rezidba



Sl. Šematski prikaz rezidbe maline

APRIL-MAJ-JUNI

Uklanjanje novih prirasta



Sl. Za vrijeme berbe starih izdanaka mladi trebaju dostići visinu prve žice

JUNI-JULI

BERBA, KLASIRANJE I PAKOVANJE PLODOVA MALINE

Prilikom berbe plodovi se ne smiju gnječiti, a beru se bez cvjetne lože i bez peteljke.

Tokom perioda berbe, u zavisnosti od klimatskih uslova, ista se obavlja svaki drugi dan, a sama tehnika berbe podrazumjeva kidanje plodova, bez gnječenja, korištenjem palca, kažiprsta i velikog prsta.





berba se odvija u kontinuitetu, trajući vrlo često i do mjesec dana. Obezbeđenje sigurnog plasmana, u cilju postizanja potpunih ekonomskih efekata, nije samo važan preduslov koji proizilazi iz dugog vremenskog perioda berbe plodova maline, već i zbog izražene nepostojanosti plodova ove vrste koji iziskuje plasman na tržište u što kraćem roku

-Obavlja se svaki drugi dan, a sama tehnika berbe podrazumjeva kidanje plodova, bez gnječenja, korištenjem palca, kažiprsta i velikog prsta. Za 1 ha zasada maline potrebno je i do 15 berača angažovanih svakodnevno, u trajanju od jedan mjesec (70-80%).

-Rani jutarnji i kasni popodnevni sati vremenski su termini berbe plodova maline u toku dana. Plodovi ubrani pri većim temperaturama vazduha ili po kiši, uslijed nepoželjnih hemijskih procesa brzo se kvare i gube svoju upotrebnu vrijednost. Distribucija plodova koji su ubrani u ranim jutarnjim satima mora se izvršiti isti dan, a plodovi koji su ubrani u ranim jutarnjim satima mora se izvršiti isti dan, a plodovi koji su ubrani u kasnim popodnevnim satima, naredni dan.

Plodovi maline i kupine stavljeni u promet moraju pripadati jednoj od sljedećih kvalitetnih kategorija:

Ekstra kvaliteta (Plodovi ove kategorije moraju imati oblik, razvijenost i boju karakteristične za tretiranu sortu. Takođe, isti moraju biti ujednačeni po veličini, obliku, zrelosti, boji pokožice i bez čašice.),

I kvaliteta (Plodovi ove kategorije moraju biti pravilno razvijeni, ujednačeni po veličini i stepenu zrelosti, uz odstupanje do 2% i sa izraženom bojom pokožice karakterističnim za datu sortu. Takođe, među plodovima ove kategorije njih do 5% mogu posjedovati čašćicu.),

II kvaliteta (Plodovi ove kategorije ne moraju biti ujednačeni po zrelosti, a njih i do 10% mogu posjedovati čašćicu.).

BOLESTI MALINE

-**Trulež korijena** (tzv. Fitoftora) je jedna od najopasnijih bolesti koja izaziva ogromne štete uzasadima maline u BiH.

-Uzrokuju je najmanje 8 različitih vrsta zemljišne gljivice, koje pripadaju rodu *Phytophthora*. Otporne spore ovih gljivica mogu biti prisutne u zemljištu nekoliko godina.

-Za svoju reprodukciju iste zahtjevaju veliku količinu vlage u zemljištu, što znači da slabo drenirana zemljišta pogoduju razvoju ove bolesti, a bolest se vrlo često javlja u donjim dijelovima zasada gdje je zemljište više zasićeno vlagom.

-Na slabo dreniranim-slabo propusnim zemljištima preporučuje se saditi malinu na uzdignite lijehe-gredice.

- Vodeća sorta maline koja se uzgaja u BiH Willamette izrazito je osjetljiva prema ovoj bolesti. Takođe, veoma je važno prilikom podizanja zasada maline obezbjediti kvalitetan sadni materijal koji je oslobođen od *Phytophthora* nabavljen od ispitivanih i certificiranih rasadnika



-Prvi simptomi truleži korijena koji se primjete jesu sušenje izdanaka i vrhova mladica kod maline. Zaraženi listovi i izdanci prerano žute, te se na listovima duž margina i nerava pojavljuju opržotine – sušenje. Inficirani izdanci daju slabe plodonosne mladare, i svi su kržljavi.



Naizgled zdravi izdanci prilikom ove bolesti mogu iznenada-odjednom oslabiti i propasti, a sušenje se obično javlja tokom kasnog proljeća i u ljeto. U takvim slučajevima lišće u početko poprima žutu boju, koja kasnije prelazi u crvenu ili narandžastu uz pojavu osušenih margin. Ukoliko ova bolest uznapreduje, zahvaćeni izdanci maline se u potpunosti suše i propadaju. Inficirane-zaražene biljke često se javljaju sporadično, na pojedinim mjestima u zasadu, a ukoliko se zadrže povoljni uslovi za razvoj ove bolesti, sušenje se proširuje i duž reda. Uzgajivači bi trebali nadzirati svoje zasade maline koje je zahvatila ova bolest, te uklanjati sve biljke koje su pokazale bilo koji od navedenih simptoma iste.



-Eliminisanje zaraženih biljka se vrši tako što se iskopa cijelokupna biljka, uključujući i korijen potpuno, te se iste što dalje iznesu iz zasada. U zasadima maline gdje je više od 10% biljaka ispoljilo vidljive simptome ove opake bolesti, uklanjanje zaraženih biljaka neće rješiti problem. U tom slučaju, dalje održavanje ovakvog zasada (gdje je 10% istog zaraženo) sasvim sigurno biće neprofitabilno.

-Korijenov sistem zaraženih izdanaka mora biti ispitan, kako bi se potvrdila dijagnoza na Phytophthora. Zaraženo korijenje ima karakterističnu crveno smeđu boju, uz nedostatak žiličastog korjenja, s obzirom na zdravo korjenje koje ima bijelu boju i obilje fibroznog-vlaknastog korjenja. Ukoliko se oguli kora korjenovog vrata ili glavnog korijena svježe-nedavno uvelikih biljaka maline, uočiti će se crvenkasto smeđa boja sa izrazitom linijom koja razdvaja inficirano i zdravo tkivo. Kasnije vremenom inficirano tkivo poprima tamno smeđu boju poput tkiva koje truli-raspada se.



-Sistemični fungicid na bazi metalaxyla veoma je djelotvoran protiv ove bolesti. Zalijevanjem zemljišta metalaxylom (Ridomil 2E u količini od 0,5 l na površinu od jednog dunuma), ili (Ridomil Gold 4 EC, 120 ml/300 m reda ili Ridomil Gold 2,5GR 2,4kg/300 m reda) omogućit će dobru kontrolu ove bolesti. Gljivica koja je uzročnik truleži korijena trajno je prisutna-ostaje u zemljištu, pa prema tome aplikacije fungicida moraju biti ponovljene svake godine, kako bi se navedene bolest održala pod kontrolom. Ostali na Phytophthora otporni kultivari dvogodišnjeg tipa maline, kojima treba posvetiti posebnu pažnju i ispitati uzgoj isti na našim područjima jesu sorte Killarney i Latham.

Pepelnica maline je pljesni patogen koji može napasti lišće izdanaka maline, plodove i izdanke.

-Inficirani listovi imaju svetlo zelenu šaru ili tačkice na gornjoj površini i bijelu plijesan na naličju. Inficirane izdanke pokriva plijesan i izdanci postaju duži, odnosno dugi i tanki i imaju manje listove nego u normalnim okolnostima. Zaražene plodove takođe pokriva bijela plijesan. Infekcija se pojavljuje u toplim i suhim uslovima.



-Kontrola ovog patogena je najefikasnija korišćenjem djelimično otpornih sorti, kao što je Tulameen. U cilju kontrole ove bolesti, potrebno je redovno čistiti biljne otpatke i održavati dobru provjetrenost izdanaka. Upotreba preparata na bazi sode bikarbone (Amicarb) se pokazala kao djelimično efikasna mjeru u kontroli malih izolovanih problema sa pepelnicom.

-Hemiju zaštita od pepelnice moguće je obaviti preparatima na bazi *sumpora* (*Kosan, Thiovit jet, Sumpor*), *dinokapa i miklobutanila* (*Sabithane*), *penkonazola* (*Topas*), *azoksistrobina* (*Quadrис*), *krezoksim-metila* (*Stroby-DF, Ardent 50-SC*). Ukoliko je potrebna, hemijska zaštita se obavlja od početka cvjetanja, u intervalima 10-14 dana.

Ljubičasta pjegavost izdanaka maline - Ova bolest koju uzrokuje gljivica *Didymella applanata*, predstavlja veoma raširenu bolest na malini u BiH.

-Simptomi na malinama se pojave u kasno proljeće ili rano ljeti, kao čokoladno smeđe, tamno plave ili grimizne mrlje-tačke ili trake na novim izdancima i petiolama. Ove ozlijede su opasne, jer se šire duž izdanka. Krajem ljeta izdanci mogu puknuti, odnosno podijeliti se uzdužno, a to je period razmnožavanja iste, te se gljivice mogu vidjeti poput prištića crne boje. Ove strukture tokom zime i sljedećeg proljeća ispuštaju spore u zrak, te luče vlažan ekstrakt na površinu stabljike tokom vlažnog vremenskog perioda.



-Simptomi na listovima se manifestuju, kao čokoladno smeđa, uglasta ili klinasta područja na niže položenim donjim listovima.



-Sorta maline Willamette je jedan od najosjetljivijih kultivara na ovu pojavu. Posljedice sušenja izdanaka su povećana osjetljivost biljaka prema izmrzavanju tokom zime, te smanjen prinos, kao rezultat uvenuća i konačne smrti biljaka (možda izbojaka).

- Preporučeni fungicidi za kontrolu ove bolesti uključuju bakar hidroksid i mancozeb. Takođe, održavanje propisanog razmaka između biljaka, što bolja cirkulacija vazduha unutar zasada uveliko će doprinjeti u kontroli ove bolesti

Sušenje izdanaka - Sušenje izdanaka uzrokuje-izaziva gljivica *Leptosphaeria coniothyrium*, koja napada izdanke maline, što rezultira ozljedama u obliku zakrpa smeđe boje na izdanku.



-Provođenje rezidbe u cilju što boljeg otvaranja biljaka, u cilju poboljšanja cirkulacije vazduha, te prodiranja svjetlosti i brzinu sušenja površine biljke poslije kiše, su faktori koji pomažu u kontroli ove bolesti.

-Izbjegavanje primjene prekomjernih količina azotnog đubriva i eliminacija korova pomažu u očuvanju okoline, ali i smanjuju osjetljivost zasada prema ovoj bolesti.

-Važan faktor u kontroli ove bolesti jeste sprečavanje šteta koje dovode do ozlijeda ranjavanja izdanaka.

Takođe, adekvatan program đubrenja u cilju poboljšanja energije biljke, uklanjanje starih izdanaka nakon berbe, i kontrola štetnih insekata značajni su faktori koji reduciraju povrede na biljci. Zbog toga je posebno važno održavanje biljke u dobroj kondiciji izradom dobrog programa đubrenja.

Lisna hrđa - koju uzrokuje gljivica *Phragmidium rubi-ideae* jeste važna bolest koja zahvata malinu na području BiH, tokom perioda sa dužim razdobljem vlažnog vremena.

- Male, sitne gnojanice ispunjene prašnjavim sporama žute do narandžaste boje formiraju se na donjoj površini zaraženih listova. Cvjetna čašica, petiole-lisne peteljke i plod maline u svim fazama razvoja mogu se naći pod uticajem ove bolesti.




-Na plodu, pojedinačne gnojavice se grupišu u akumulacije proizvodeći mnoštvo žutih spora, te plodove čini neprivlačnim i neprihvativim za svježe tržište. Rezidba izdanaka prema propisanom sklopu biljaka omogućuje bolju cirkulaciju vazduha, te će biti od velike koristi u kontroli ove bolesti.


ŠTETOČINE MALINE

Malinina buba (*Byturus tomentosus*) je tvrdokrilac, svijetlo smeđe boje, sa žućkastim dlačicama.

-Prezimljava u zemljištu kao imago ili u obliku lutke. Odrasli insekti se pojavljuju krajem aprila i početkom maja. Štete izazivaju odrasli insekti koji se hrane mladim lišćem, dijelovima cvijeta i ploda, i larve plodovima. Ponekad se u plodu mogu naći tri i više larvi.




- Oštećene plodove često napadaju gljivice koje izazivaju njihovo truljenje. Ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje se neposredno pred cvjetanjem, mehaničkim i hemijskim mjerama. Poseban problem kod suzbijanja ove štetočine je taj što se ona najviše javlja u vrijeme cvjetanja maline, zbog čega je jedini pravi trenutak (zbog pčela i jedini mogući) tretiranjem hemijskim preparatima neposredno pred početak cvjetanja.



Malinin cvjetojed (*Anthonomus rubi*) je odrastao insekt je sitan, dužine oko 3 mm.

Prezimljava u zemljištu, ima jednu generaciju godišnje. Odrasle ženke polažu jaja u cvjetni pupoljak, zasjecajući pri tome peteljku, što izaziva sušenje pupoljka. Suzbijanje je potrebno provesti u vrijeme pojave cvjetnih pupoljaka i ne dozvoliti mu da položi jaja.



Brojni **pristenari** buše izdanke maline. Njihovo prisustvo se očituje generalnim simptomima u vidu zadebljanja na izdanku 2,5-7,5 cm dužine, obično nekoliko cm, ali moguće i do 120 cm iznad zemlje.



-Izdanci mogu uvenuti i odumrijeti, ili u drugom slučaju, zahvaćeno područje se lomi i puca na mjestu zadebljanja. Provesti osmatranje na prisustvo gala tokom perioda mirovanja u proljeće. Odrasle jedinke se pojavljuju početkom maja ili juna, te za prisutvo istih osmatrati tokom cvjetanja. Kod druge vrsta prstenara, zadebljanja na izdancima često nisu evidentna, već se simptomi ispoljavaju tako što vrhovi izdanaka odumiru, prvo venu a kasnije postaju crni, što se uočava u periodu juli-avgust.

-Odrasle jedinke hrane se epidermisom vrhova izdanaka od juna kroz avgust, kada žeke prave dva prstena rupica obično 20 cm od vrha izdanka gdje polažu jaja. Nakon izlijeganja larve buše izdanke prema bazi biljke gdje sljedeće godine provode cijelu vegetaciju. Kao preventivna mjera izdanci sa zadebljanjima/galama trebali bi biti uklonjeni i spaljeni tokom sezone mirovanja da se ubiju prezimljele larve, dok izdanci koji pokažu uvele vrhove trebaju se skratiti nekoliko cm ispod zahvaćenog dijela i oštećena tkiva uništena.



Malinin staklokrilac prvi znak koji ukazuje na prisustvo ove štetočine je venenje i sušenje listova na napadnutom izdanku koje se obično javlja prije cvjetanja. Nekoliko izdanaka ili čak cijela biljka može biti uništena od strane ove štetočine. Odrasli insekt je leptir koji podsjeća na osicu i pojavljuje se od kraja jula do početka avgusta, a prisutan je tokom cijelog septembra, nakon čega polažu jaja, koja se izlegu krajem oktobra ili početkom novembra.



-U proljeće prezimjele jednogodišnje larve su bijele boje i oko 0,6 cm dužine. Početkom marta one se hrane na pupoljcima izdanka oko baze biljke. Kasnije larve dužine 2,5 cm hrane se na korjenu ili u bazi biljaka maline, što dovodi do slabljenja ili pak potpunog propadanja izdanaka, a oštećeni izdanci se lako lome kada se napravi nagli trzaj. Životni ciklus ovog insekta traje dvije godine. Prema tome, zaražene plantaže tretirati dvije godine uzastopno kako bi se prekinuo životni ciklus štetočine.

Lisne uši Malinu napada više vrsta lisnih ušiju. Ove štetočine prezimljavaju u obliku jaja koja su skrivena u pupoljcima izdanaka maline. Sa početkom vegetacije u kolonijama napadaju lišće, mlade izdanke i rodne grančice sišući sok, i time iscrpljujući biljku. Prenosioci su mnogih bolesti. Imaju 7-8 generacija godišnje, nekada i do 15, te se redovno moraju suzbijati primjenom adekvatnih insekticida.



BOLESTI I ŠTETNICI	PREPARAT	KONCENTRACIJA (količina preparata u 100 l vode)	DOZA (količina preparata na dunum)
PERIOD MIROVANJA, POČETAK VEGETACIJE			
dimela plamenjača izdanaka	NORDOX	0,15% (150 g/100 litara vode)	0,15 kg
PERIOD PRIJE CVJETANJA			
antraknoza dimela	QUADRIS	0,1% (100 ml/100 litara vode)	0,1 l

BOLESTII ŠTETNICI	PREPARAT	KONCENTRACIJA (količina preparata u 100 l vode)	DOZA (količina preparata na dunum)
pepelnica	THIKOVIT JET	0,25-0,35% (250-350g/100 litara vode)	0,25 kg
malinina buba			
lisne uši			
savijač lista cvjetcojed	CALYPSO	0,15% (15 ml/100 litara vode)	0,015 kg
malinina mušica, malinina muha galica, malin staklokrilac			
pauk	VERTIMEC + OKVAŠIVAČ	0,1% (100 ml/100 litara vode)	0,1 l

BOLESTI I ŠTETNICI	PREPARAT	KONCENTRACIJA (količina preparata u 100 l vode)	DOZA (količina preparata na dunum)
PERIOD CVJETANJA		Zbog opasnosti od trovanja, pčela i korisnih insekata ne primjenjuju se.	
botritis trulež ploda/ siva plijesan			
didimela	SWITCH	0,1% (100g/100 litara vode)	0,1 g
plamenjača i botritis izdanaka			
PERIOD PRIJE BERBE			
botritis trulež ploda i izdanaka	SWITCH	0,1% (100g/100 litara vode)	0,1 g
PERIOD BERBE			
botritis trulež ploda	TELDOR	0,1% (100g/100 litara vode)	0,1 g

BOLESTI I ŠTETNICI	PREPARAT	KONCENTRACIJA (količina preparata u 100 l vode)	DOZA (količina preparata na dunum)
PERIOD NAKON BERBE			
antraknoza didimela plamenjača izdanaka pjegavost lista	QUADRIS	0,1% (100 ml/100 litara vode)	0,1 l
lisna uš savijač lista	CALYPSO	0,15% (15 ml/100 litara vode)	0,02 kg/0,015 kg
pepelnica	THIOVIT JET	0,25-0,35% (250-350 g/100 litara vode)	0,25 kg
pauk	VERTIMEC + OKVAŠIVAČ	0,1% (100 ml/100 litara vode)	0,1 l
KRAJ VEGETACIJE/POČETAK MIROVANJA			
antraknoza didimela	NORDOX	0,15% (150 g/100 litara vode)	0,15 kg

Za površinu od 1 dunuma zasada maline starijeg od jednu godinu potrebno je:

1. Nordox 250 g
2. Quadris 100 ml
3. Calypso 100 ml
4. Vertimec 100 ml
5. Switch 100 g
6. Teldor 100 ml



<https://zelenisvet.com/sajenje-odlicnih-sort-malin/>

<https://zelenisvet.com/rez-enkrat-in-dvakrat-rodne-maline/>

<https://zelenisvet.com/rez-malin/>

<https://zelenisvet.com/posebne-sorte-malin/>

<https://zelenisvet.com/nizke-sorte-malin-robid-pescena-cesnja-ameriska-borovnica-za-lonce/>